



TSHIVENጁA HOME LANGUAGE  
 GRADE 4 – BOOK 1  
 TERMS 1 & 2  
 ISBN 978-1-920458-47-8  
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
 13th Edition

ISBN 978-1-920458-47-8



9 781920 458478



TSHIVENጁA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya 4, Bugu ya 1

ISBN 978-1-920458-47-8

Yo vusuludzwa,  
 i tevhedza CAPS



Dzina:

Kilasi:



basic education  
 Department:  
 Basic Education  
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# TSHIVENጁA LUAMBO LWA HAYANI

Bugu ya 1  
 Themo 1 & 2



Vho Angie Motshekga  
Minista wa Muhasho wa  
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,  
Muthusaminista wa  
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dzi shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisita wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dzi vhumba tshipiḽa tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshinwe tsha zwithu zwa nḽhesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzoḽhe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha ḽo vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha ḽuvha liḽwe na liḽwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhuḽamu yoḽhe. Ro lingedza nga ndila dzoḽhe u sumbedza vhagudisi kha nyito inwe na inwe nga u dzhenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo loḽhe ḽa uri vhagudi vha ḽo ḽiphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha ḽo vha na mukovhe kha dakalo iḽi.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

# VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

<p><b>Ndingano</b></p> <p>Farani muthu muḽwe na muḽwe nga u linganana na u fana. Ni songo ḽalula.</p>	<p><b>Tshirunzi tsha muthu</b></p> <p>ḽhonifhani muthu muḽwe na muḽwe. Ni vhe na vhwavho na u vhavhalela.</p>	<p><b>Vhutshilo</b></p> <p>Hulisani na u ḽhonifha vhabebi vhaḽu. Funanani na u fulufhedzea muḽani wa haḽu. Vhutshilo hoḽhe ndi mpho. Vhu ḽhonifheni.</p>
<p><b>Hayani</b></p> <p>Thusani kha mishumo ya hayani.</p>	<p><b>Pfunzo</b></p> <p>Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.</p>	<p><b>U shuma</b></p> <p>Vhana vha songo kombetshedzwa u toḽa mishumo.</p>
<p><b>Mbofholowo na tsireledzo</b></p> <p>Ni songo vha isa, u shengedza kana u shushedza vhaḽwe, nahone ni songo tenda vhaḽwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.</p>	<p><b>Ndaka</b></p> <p>ḽhonifhani ndaka ya vhaḽwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.</p>	<p><b>Vhurereḽi, lutendo na mihumbulo</b></p> <p>ḽhonifhani lutendo na mihumbulo ya vhaḽwe vhatu.</p>
<p><b>Tsireledzo</b></p> <p>Vhavhalelani liḽhasi. Ni songo tambisa maḽi na muḽagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miḽi ya haḽu na zwitshavha zwa haḽu.</p>	<p><b>Vhudzulapo</b></p> <p>Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuḽanzi uri na vhaḽwe vha ita ngauralo.</p>	<p><b>Mbofholowo ya u amba</b></p> <p>Ni songo tuḽuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhuḽanzi uri vhaḽwe vhatu vha songo nyadziwa kana u vha iswa.</p>



Gireidi ya **4**



L u a m b o

i w a h a y a n i

# NGA TSHIVENDĀ



Heyi bugu ndi ya:

A large empty rectangular box with a horizontal line near the bottom, framed by two vertical orange pencil illustrations, intended for a drawing or writing.



# TSHIVENDĀ

Bugu ya



# TSUMBANDILA DZA U SHUMISA IYI BUGU YA MISHUMO

Kha vha shumise Bugu ya Mishumo khathihi na zwiñwe zwiko zwi re hone. Kha vha ñole CAPS ya Vhuimo ha Vhukati ya Luambo Iwa Hayani.

Bugu ya Mishumo ya Vhuimo ha Vhukati ha ngudo ya Luambo Iwa Hayani i a vha ñanganedza. Vhuimo uhu ha vhukati ha ngudo dza Luambo Iwa Hayani ho itelwa u alusa vhukoni ha luambo kha vhagudi uri vha kone u alusa zwikili zwavho zwa u davhidzana hu no itwa vhutshiloni, khathihi na u alusa zwikili zwa u guda pfunzoni ri tshi buña na kharikhuñamu. Ri na fulufhelo ña uri vha ño zwi vhone uri iyi Bugu ya Mishumo i thusa vhagudi kha u alusa vhukoni uhu he ha bulwa.

Bugu ya Mishumo iyi yo dzudzanywa hu tshi tevhedzwa sekele ya vhege mbilimbili zwa CAPS. Vha ño ñangana na migaganyo ya zwine zwa ño funzwa kha sekele inwe na inwe ya vhege idzi mbili kha masiñari 1, 35, 69 na 103 a iyi Bugu ya Mishumo. Sekele inwe na inwe ya vhege mbili yo vhekanywa uri i katele zwikili zwi tevhelaho zwa luambo:

## 1 U thetshesela na U amba (Oraña) – awara 2 kha sekele ya vhege 2 (mbili)



Kha ri ambe

Vhagudi vha tea u ñewa zwikhala tshifhinga tshoñhe zwa u alusa zwikili zwavho zwa U thetshesela na U amba zwa u kuvhanganya ngazwo mafhungomatsivhudzi, vha tandulula thaidzo na u bula mihumbulo yavho na kuvhonele kwavho kwa zwithu. Bugu ya Mishumo iyi i na nyito dzi re na tshivhalo dza u amba na u thetshesela dzine vhone vha nga dzi shumisa u itela u vha na vhuñanzi uri vhagudi vha wana zwikhala tshifhinga tshoñhe zwa u ita ñdowendowe dza u tou amba.

## 2 U vhala na U ñalela – awara 5 kha sekele ya vhege 2 (mbili)



Kha ri vhale

CAPS i ñoda uri vhagudi vha vhale na u ñalela zwibveledzwa zwa mañwalwa magede na tshaka dza mañwalwa ngede kha sekele inwe na inwe ya vhege mbili. Hafha hu katelwa u vhala: nganeapfufhi (zwiñori zwipfufhi), foñokuñoo (ngano), nganetshelomune, mañwalo, imeñji, zwiñwalwa kha dayari, matambwa, atikili dza gurannña, atikili dza magazini, inthaviyu dza radio, vhurendi, mañwalwa a u ñuñuwedza, khungedzelo, ndaela, ndaedzandila na kuitelwe kwa zwithu. I tshi inga kha zwenezwi, CAPS i ñoda uri vhagudi vha vhale mañwalwa a re na mafhungomatsivhudzi a u tou vhone: mimepe, tshati, dzithebuñu, nyolo, mepe wa mihumbulo, tshati dza mutsho, phosiñara, ñdivhadzo, zwifanyiso na dzigirafu. Vha ño wana hu na zwibveledzwa zwa mañwalwa zwi re na tshivhalo kha iyi Bugu ya Mishumo.

CAPS i bula maitete a u vhala ane a vha maga a u rangela u vhala, u vhala na nga murahu ha u vhala.

## 3 U ñwala na U ñekedza – awara 4 kha sekele ya vhege 2 (mbili)



Kha ri ñwale


CAPS i ñoda vhagudi vha tshi ita ñdowendowe dza u ñwala tshifhinga tshoñhe dza mafhungo o fhambanaho. Bugu ya Mishumo iyi i na fureme dza u ñwala ngadzo khathihi na nzudzanyo dzi no ño ñuñumedza vhagudi vha tshi bveledza zwibveledzwa zwa u tou ñwala, zwa u tou vhone na zwa midia minzhi.

## 4 Zwivhumbeo na Milayo zwa kushumisele kwa Luambo – awara 1 kha sekele ya vhege 2 (mbili)



Kha ri ñwale

CAPS i vha ñea mutevhe wa Zwivhumbeo na Milayo zwa kushumisele kwa Luambo (zwiñwa) zwine zwa tea u funzwa kha gireidi inwe na inwe. Iyi Bugu ya Mishumo i dzhenisa na ñdowedzo ngede dza sekele inwe na inwe ya vhege mbili. Nyito idzi dzi anzela u katela u dzhiela nzhele dza u ñalutshedza milayo ya luambo.



Vha tshi ñoda tsivhudzo inwe kha vha ñole Workbook Training Manual.

LUAMBO

# Thero ya 1: Ngano na dzindima



## Zwiṭori Themo ya 1: Vhege 1 - 2

### 1 U tamba mutambo 2

U rangela u vhala na u humbulela mafungo a tshiṭori.

U vhala tshiṭori

Therisano nga vhaanewa, fhethuvhupo na puloto.

Therisano ya u humbulela uri tshiṭori tshi ḡo fhela nga ṅila ifhio.

U ṅwala magumo a tshiṭori.

U tamba ḡitambwa ḡi no amba nga tshiṭori.

ṅḡowedzo ya ḡivhamaipfi yo livhanywa na maipfi o swifhadzaho/a re na muvhala a re tshiṭorini.

### 2 U elekanya nga tshiṭori 4

ḡivhamaipfi: U livhanya maipfi na zwine a amba.

Tholokanyongivho: U fhindula mbudzisoṭhalutshedzwa na mbudziso dza phindulothopolwa.

U nweledza u tevhekana ha zwiitei tshiṭorini.

### 3 Ho bvelela mini nga murahu 6

U vhala magumo a tshiṭori.

U anetshela hafhu zwe zwa

bvelela kha thevhekano ya tshiṭori.

U nombora mafungo a no bva kha tshiṭori a tshi tevhekana nga ngona.

U ḡivhadzwa ha madzina.

U topola madzina zwao tshiṭorini.

U sedzesa kuṅwalele.

### 4 U ṅwala tshiṭori 8

U tevhelelaga a u ṅwala maṅwalwa hu u itela u ṅwala tshiṭori.

U pulana tshiṭori nga mepe wa mihumbulo.

U ṅwala tshiṭori hu tshi shumiswa fereme.

U rumela SMS, ri tshi shumisa mafungo a sa konḡi.

U rekhoda maipfi maswa na ṭhalutshedzo dzaao kha dikishinari (ṭhalusamaipfi).

### 5 Tshaka dzo fhambanaho dza madzina 10

U topola madzina zwao na madzina vhukuma.

U shumisa madzina vhukuma mafhungoni.

Madzina a zwi no vhalea na a zwi sa vhalei.

U wana uri madzina ndi a no vhalea kana ndi a sa vhalei.

### 6 Jabu u kadzinga makumba 12

U rangela u vhala na u humbulela mafungo a tshiṭori hu tshi shumiswa vhusevheḡi ha u tou vhona nga maḡo.

Therisano nga tshiṭori – vhaanewa na puloto.

U shumisa zwifanyiso (nyolo) zwa khathuni na mapulo a maipfi kha u bveledza tshiṭori.

U pulana na u ṅwala tshiṭori hu tshi shumiswa ndugiselumushumo i sa dini.

U ṅwala tshiṭori zwi tshi langwa

nga zwifanyiso zwi re kha ndugiselumushumo.

U rekhoda maipfi maswa na ṭhalutshedzo dzaao kha dikishinari yawe ene muḡe.

### 7 Zwine phanda ha bugu (khavara) ha ri vhudza 14

U shumisa tshiṭori tsho fhiraho sa murango wa u sengulusa bugu.

U ṅwala mafhungomatsivhudzi a tshi bva tshiṭorini na kha khavara ya bugu, u nweledza puloto na vhaanewa.

U topola milayo i re kha khavara.

U nweledza thevhekano ya zwithu nga ḡiṭo ḡa muanewa muhulwane zwi kha tshiffinga tsho fhiraho nahone zwo tou ṅwaliwa kha dayari.

U livhanya maḡaluli na madzina, mafhambanyi na makateli.

### 8 U ṅwala nga ngona 16

U pulana na u ṅwala nga ha iwe muḡe. hu tshi sedzesa ṭhoho dza mafungo na phara.

U rekhoda maipfi maswa na ṭhalutshedzo dzaao kha dikishinari.

## Masiaṭari a vhurendi Themo ya 1: Vhege 3 - 4

### 9 Siaṭari ḡa zwirendo 18

U vhalelel zwirendo zwivhili ṅṅha.

U sedzesa zwishumiswa zwa vhurendi: Onomatopia, mutevhetsindo na pfanapehedzo (raimi).

U fhindula mbudziso dza tholokanyongivho dzi no kwama tshirendo.

U topola maipfi a re na raimi na zwiṅwe zwishumiswa zwa vhurendi.

### 10 U ṅwala tshirendo tshau iwe muḡe 20

U dzhenisa maipfi a re na pfanapehedzo hu tshi fhedziswa tshirendo.

U ṅwala tshirendo hu tshi shumiswa ndima dzi re na pfanapehedzo.

U ḡivhadza madzina a ngelekanyo

U ṅwala madzina a ngelekanyo o teaho mafhungoni.

### 11 Luṅwalo lwa madzina 22

U ṅwala madzina a tshaka dzo fhambanaho kha luṅwalo u itela uri lu ambe.

U ṅwala zwi ṅwaliwaho kha dayari hu tshi shumiswa madzina a ngelekanyo.

U nweledza tshiṅwalwaho kha dayari nga u shumisa mafungo a sa konḡi sa SMS.

U dzhenisa mafhungomatsivhudzi a iwe muḡe kha fomo hu tshi shumiswa madzina vhukuma.

U topola na u shumisa madzina vhukuma mafhungoni.

U vhekanya madzina e kha mutevhe wa madzina vhukuma a vthathu, fhethu kana tshiffinga (ḡuvha kana ṅwedzi).

### 12 Lwendo lwa tshikolo lwa vha takalelaho zwikhokhonono 24

U vhala thambo ya lwendo lwa tshikolo u topola madzina.

U fhindula mbudziso dza tholokanyongivho.

Vhalani tshirendo ni topole mipfi a re na raimi. Olani tshifanyiso tshe tsha ḡisendeka nga tshirendo itshi.

### 13 U bvafhi iwe tshisusu? 26

U vhala zwirendo zwa tshivhumbeo.

U ita ndongazwiga mafhungoni.

### 14 Ri ṭuma madzina 28

U fhandekanya madzina mbumbano a bva madzina zwao.

U thetshesela maipfi a re na mibvumo.

U topola madzina a ngelekanyo.

### 15 U imbani luimbo 30

U vhala tshirendo.

O ita ndongazwiga mafhungoni Zwithu zwine zwa tea u elelwa zwa madzina a no vhalea.

### 16 U ṅwala bugu 32

U pulana u ṅwala bugu ya tshiṭori.

U ṅwala na u kumedza bugu ya zwiṭori i no tou kherulwa.





Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe uri ni vhona u nga tshiṭori tshi khou amba nga mini. Ni vhona u nga itshi tshiṭori ndi tshiṭori tsha vhukuma? Ni vhona u nga a vha vha re tshiṭorini vha na miṅwaha mingana?

**Musi ni sa athu vhala**

- Lavhelesani zwifanyiso na ṭhoho ni lingedze u humbulela uri maṅwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbizani maṭo (u sikima) kha siaṭari ni wane uri ni ḡo vha ni tshi khou vhala nga mini.

**Musi ni tshi khou vhala**

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhala. ● Arali ni sa pfelesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṭha.



Kha ri vhale

Ndi nga ṅwedzi wa Ṭhafamuhwe, mutsho u tshi rotholela, musu thimu ya bola ya milenzhe ya vha miṅwaha ya fhasi ha ya 12 vha tshi tsa bisini nga muthihi nga muthihi. Vha pfala vha tshi tou zhamba. Vha ṅḡilani ya u ya u tamba metshe wa makhaulatshela wa ṅwaha uyo. Vha mbo tshimbila vha tshi hwenya vha tshi livha tshiṭediamu, vha mbo ṭanganedzwa nga phosho ya mavuvuzela khathihi na nga phosho ya vhana vha no khou khuza.

Muṅwe na muṅwe o vha o nyanyulwa vhukuma nga mutambo wa makhaulatshela u re vhukati ha New Town School na Sea View Primary School.

Ann na Mandu ndi vhone vhasidzana vhe vhoṭhe afha kha thimu ya New Town. Vhoṭhe vha na fulufhelo ḡa uri vha ḡo kunda tshikolo tsha Sea View Primary.

Musi Ann, a re ene mukapuṭeni a tshi khou pfuka mudavhi, a ḡi elekanya a tshi khou ṭanganedza khaphu ya thimu yawe. A i elekanya i tshi khou vhengema ḡuvhani. Ann o vha e muthu wa vhulenda. Ndi ene we a ita uri hu vhe na khontsati ya tshikolo ya u kuvhanganya tshedele ya u renga khokho dza vhatambi vha thimu yawe vhe vha vha vha sa koni u ḡirengela. Ṇamusi o ḡimiselela u ranga thimu yawe paṅḡa uri i kunde.

Na uyu Mandu a re na miṅwaha ya fumithihi ha ngo takala zwone. O ḡivhona o kora nga khokho dzawe dza muvhala wa ṭaḡa. Khathihi fhedzi a



mbo țavha mukosi nge a piringedzea a wela ngomu dindini.

“Nthuseni wee!” ndi ene a tshi tzhema. Ann, Peter na Ntakadzeni vha huma vha tshi gidima uri vha mu thuse. “Yowee!” ndi ene a tshi lila a tshi khou țhobila nga mulenzhe muthihi. “Mulenzhe wanga a u tendi u kanda!” A mbo ȓi dzula fhasi hatsini. “Ndi tou rabela uri a tho ngo fhirea kha tshinungo,” u ralo miȓodzi i tshi tsenga.



Ann o vha a si na vhuțanzi uri u huvhala ha Mandu hu mu kwama u swika ngafhi. “Arali Mandu a sa ȓo kona u tamba, zwi amba uri na nȓe ndi nga si tambe ngauri ndi tea u mu isa kiliniki.”

Ann a pfa zwo mu dina vhukuma.

“Ni songo vhilahela Mandu,” ndi ene Ann a no ralo. “Ndi ȓo ni isa ha dokotela.”

“Hai. A zwi konadzei! Ni songo ȓidina. Ndi ȓo lindela ndi henefha u swika mutambo wa bola u tshi fhela.”

Ni nga si dzule hafha ni noȓhe, Mandu,” ndi Ann a tshi fhindula.

Ann a amba na vhañwe vha thimu yawe, a tshi lingedza zwi tshi konȓa uri a si vhonele uri u khou lila, a ri “Tshimbilani ni ye u tamba. Ni ite nga nungo dzoȓhe uri ni kunde!”



Kha ri ñwale

Ambani na khonani yañu malugana nauri ni vhona u nga tshiȓori tsho fhela hani. Ni kone u ñwala magumo a tshiȓori a re na maipfi a vhukati ha 40 na 50. Ni vhona u nga Ann u ȓo tamba kana u ȓo thusa Mandu?

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---




---



Kha ri ambe

Vhaanewa vha tshitori ri vha divha nga **zwiito zwavho**, **kuhumbulele kwavho** na **zwine vha amba**. Ambani nga mvumbo ya Ann. Ambani nga zwe a ita, zwe a humbula na zwiito zwawe.



Divhaipfi

Talani mutalo u livhanyaho ipfi li re kha tsha monde na thalutshedzo ya lo i re kha tsha u la.

divhona	penya
vhengema	ongolela
tzhema	humbulela
huvhala	nga nungo dzothe
zwi tshi konḁa	vhaisala



Kha ri hwale

Vhalani tshitori tsha Mandu na Ann ni fhindule mbudziso dzi tevhelaho.



Vhaanewa vhahulwane ndi vhonnyi tshitorini itshi?

Zwino tangedzelani ledere li re tsini na phindulo yone.

Ri zwi divha nga mini uri Mandu o vha e na mazhuluzhulu?

- 1 Ha ngo kona u vhona dindi li re ndilani.
- 2 O divhona a tshi khou raha bola ya kora.
- 3 O vha a tshi khou todou tamba nga mbilu yawe yothe.
- 4 O balelwa na u edela nga mulovha ha hone.

Ri zwi divha nga mini uri vhatambi vho vha vho takalesa?

- 1 Vho vha vha tshi tama uri vha wine.
- 2 Ngauri vho pfa phosho ya mavuvuzeja.
- 3 Vho tsa bisini vhe kha phosho khulu!
- 4 A vho ngo thusa Mandu.

Duvha :



Ndi thimu dzifhio dze dza vha dzi tshi khou tamba metsheni uyu?

---

---

---

Wanani fhungo li re tshitorini li no sumbedza uri Ann ndi muthu a no vhavhalela vhañwe.

---

---

---

Ni vhona u nga Ann o vha e khonani vhukuma ya Mandu? Ndi ngani ni tshi ralo?

---

---

---



Kha ri ñwale

Ñwalani manweledzo nga maipfi a vhukati ha 40 na 50 a zwe zwa bvelela kha Mandu.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Kha ri vhale

Zwino vhalani kufhelele kwa tshiṭori (magumo) Inwi na vha kilasi yaṅu no vha no lavhelela magumo o raliho?

Ann a dedengedza Mandu musi vha tshi humela bisini, vha ṭuwa vhoṭhe kiliniki. Dokotela a ṭhaṭhuvha mulenzhe wa Mandu nga vhuronwane. A mu dzhia X-ray, a i sedza a ṅwethuwa. A vhudza avha vhasidzana uri mulenzhe wa Mandu u ḡo fhola. A u pomba a vhudza Mandu uri a nga thoma hafhu u tamba bola zwenezwi a tshi vho pfa u tshi vho kanda zwavhuḡi.

“Arali ni tshi zwi takalela,” ndi Dokotela a no ralo,  
“Ndi nga kha ḡi ni fhelekedza tshiṭediamu. Ndi kale ndi sa athu ṭalela mutambo wa bola ya milenzhe.”

Nangoho uyu dokotela wa vhulenda a mbo ḡi vha fhelekedza tshiṭediamu. Vho swika nga tshifhinga tsha u awela. Ndi musi dzi tshi kha ḡi lingana nga zwikoro, zwi zwikoro zwivhili kha New Town na zwikoro zwivhili kha Sea View.

Khathihi fhedzi Ann a mbo ḡi kora tshikoro tsha vhuraru tsha thimu ya New Town, hu si kalekale, Mandu a kora tsha vhuṅa musi tshiṭiriri tsha u tshaisa mutambo tshi sa athu lila. Vhaṭaleli vha vhidzelela vho takala na mavuvuzeḡa a pfala u swika na kulekule.

Avha vhasidzana vho vha vho takala vhukuma musi thimu yavho i tshi ṭanganedza tshiphuga tsha tshikolo tshavho.



#### Musi ni sa athu vhala

- Lavhelesani zwifanyiso na ṭhoho ni lingedze u humbulela uri maṅwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbizani maṭo (u sikima) kha siaṭari ni wane uri ni ḡo vha ni tshi khou vhala nga mini.



#### Musi ni tshi khou vhala

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhala. ● Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṭha.



Kha ri ambe

Sielisanani na khonani yaṅu ni tshi anetshela uri ho bvelela mini tshiṭorini itshi u bva musi thimu ya bola ya milenzhe i tshi tsa bisini u swika magumoni a tshiṭori musi thimu ya New Town i tshi wina mutambo. Ni songo hangwa u amba uri tshikoro tsho vha vhugai.



Kha ri ṅwale

Nomborani mafhungo aya u thoma kha 1 u swika kha 6 ni tshi sumbedza u tevhekana ha zwiwo zwa tshiṭori itshi nga ngona.

Mandu ha ngo zwi vhona uri fhasi hu na dindi a mbo ḡi wela ngomu.

Ann a fhelekedza Mandu ha dokotela.

Dokotela a fhelekedza avha vhasidzana tshiṭediamu.

Vhana vha namela bisi ya u ya tshiṭediamu.

Vha tshimbila mudavhini vho livha tshiṭediamu.

Vhatambi vha thimu vho vha vho takala vhukuma musi vha tshi ya u ṭanganedza khaphu.



Kha ri h̄wale



khokho



bola



Madzinazwao ndi madzina a zwithu zwine na kona u zwi vhona kana u zwi kwama.




mpopi



apula



bolopheni



tshidulo

Zwino h̄walani madzinazwao ane na kona u a humbula.




Kha ri h̄wale

Wanani ni talele nga fhasi madzinazwao a fumi tshiṭorini itshi.



Kha ri vhale

Zwino h̄walani mafhungo a rathi ni tshi shumisa maḥwe a madzinazwao e na a wana tshiṭorini.


## Kuḥwalele kwa maanea

Musi ni tshi h̄wala maanea ni tea u tevhela maga maṭanu.

- 1 Pulanani maanea aṅu ni tshi shumisa mapa wa muhumbulo.
- 2 Thomani nga u h̄wala tshiṭori sa mvetomveto.
- 3 Dzudzanyani mupeleṭo na zwigwa zwa u vhala.
- 4 Dovhololani tshiṭori tshaṅu.
- 5 Vhalululani tshiṭori tshaṅu.
- 6 Tshi h̄waleni buguni yaṅu nga vhudele.





Kha ri n̄wale

Dadzani mapa wa mihumbulo mepe wa mihumbulo ni tshi sumbedza zwe zwa bvelela tsh̄itorini tsha mutambo muhulu.

1

Mathomo

Vhana vho vha vha tshi khou ya ngafhi nahone nga mini?

---



---



---



---

2

Mutumbu

Ho bvelela mini?

---



---



---



---

N̄walani t̄hoho ya tsh̄itori

---



---



---

3

Mutumbu

Ho bvelela mini nga murahu.

---



---



---



---



---



---

4

Magumo

Tsh̄itori tsho fhela nga n̄gilaḡe?

---



---



---



---



---



---



## Madzina vhukuma

Vhukuma ndi madzina a vhathu, fhethu, miñwedzi na maḡuvha. A dzulela u thoma nga ḡederedanzi.



**Kha ri ñwale** Nwalani madzina vhukuma a vhathu na a fhethu.

Vhathu	
Fhethu	

Tangedzelani maipfi ane a vha madzina vhukuma nahone ane a fanela u thoma nga ḡederedanzi.

Word bank containing: dzuvha, marosi, ñwedzi, mary, musumbuluwo, tshidulo, fulwana, ann, bisi, durban, bola ya milenzhe, polokwane, table mountain, new town, tshikolo, mudau, zuma, muomva, limpopo, ntakadzeni, honda.

Duvha :



Kha ri n'wale

Nwalani mafhungo maṅa ni tshi shumisa madzina vhukuma.




Madzina ndi mini? Ndi madzina a zwithu zwine ra kona u zwi vhala, sa zwipuka na vhathu. Maipfi a no nga zwinzhi kana zwiṅwe kana zwi si gathi kana zwinzhizwinzhi ri a shumisa na madzina a zwi no vhalea.

Madzina a zwi sa vhalei ndi afhio? Madzina a zwi sa vhalei ndi madzina a zwithu zwi sa vhalei, sa muṭavha, maḍi na muṅo. A shumisa maipfi a dovha azwinzhi, zwiṭuku na zwinzhizwinzhi a shuma kha madzina a zwi sa vhalei.



Kha ri ambe

Vhudzisani khonani yaṅu nga zwithu zwi re afho kiḷasini kana hayani. Vhudzisani mbudziso dzi thomaho nga ndi zwingana?

Kana zwingafhani?



Kha ri n'wale

Talelani madzina zwao kha liṅwe na liṅwe ḷa mafhungo a tevhelaho. Sumbedzani uri ndi madzina a zwi no vhalea kana madzina a zwi sa vhalei naa ni ite thiki tshibogisini tshone. Ni kone u tangedzela madzina vhukuma.

Zwi a vhalea

Zwi sa vhalei

1	Ndi na nḍala fhedzi a hu tshee na zwiliwa zwinzhi.
2	Mandu o kora zwikoro zwinzhi.
3	Jabu u khou tamba muṭavhani.
4	Dan u na khaladzi mbili.
5	Mike u funesa vhurotho.
6	Ro ya fhethu hunzhi hu takadzaho kha ḷa Guteng.
7	Vhana vha kiḷasini yashu vha ḍiphina nga mitambo.
8	Ndi na miṅadzi i si gathi.
9	Dineo a so ngo ḷesa swigiri.
10	Thuli u tea u nwa maḍi manzhi.



# Jabu u kadzinga makumba

Themo ya 1 – Vhege 1–2



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso ni vhale mapulo a maipfi, ni kone u anetshela tshiṭori kha khonani yaṅu, ni tshi tou sielisana. Ḑadzani bulo la u fhedzisela ni tshi sumbedza zwine Jabu a khou humbula.

1



2



Kha ri ṅwale

Zwino ḑadzani tshiṭori fhethu ho fanelaho zwikhalani zwi re kha mapa wa mihumbulo.



- Shumisani mapa wa mihumbulo uri u ni thuse u pulana u ṅwala
- ṅwalani mvetamveto • Humbelani khonani yaṅu a dzudzanye mvetamveto • Dovhololani maṅwalwa aṅu ni ite ndulamiso dzo teaho • Ni kone u ṅwala nga vhudele buguni yaṅu.

1

Mathomoni

---

---

---

---

---



Ṱhoho ya tshiṭori

---

---

---

2

Zwe zwa tevhela

---

---

---

3

Ho bvelela mini kha štshifanyiso tsha 3

---

---

---



4

Tsha u fhedzisela, tshiṭori tsho fhela nga ṅdilaḑe

---

---

---



Duvha :

M A I P F I



Kha ri n'wale

Zwino shumisani mapa wa mihumbulo kha u n'wala tshiṭori tshaṅu.

M  
A  
S  
W  
A



Blank lined writing area for the student's response.



Kha ri ambe

Zwododo-  
mbedzwa zwine  
zwa ri vhudza  
uri bugu i khovu  
amba nga mini

Ambani na khonani yaṅu nga zwine khavara ya bugu ya amba zwone.



Kha ri ṅwale

Zwino ṅwalani tsenguluso ya bugu iyi.



Dzina la bugu	
Munwali	
Vhaanewa vhahulwane	
Muandadzi	
Hu bvelela mini tshitorini?	
ṅwalani mafhungo mavhili ane a ri vhudza uri hu na dziṅwe bugu hafhu dza Jabu Jabulani.	

Duvha :



Didzhieni Jabu. Nwalani tshinwalwaho kha dayari tshi no nweledza zwe zwa itea ilo duvha nga maipfi a no swika 40.

Kha ri nwale



Dayari yanga



Duvha:

Handwriting practice lines for the word 'Duvha'.



Kha ri nwale

Livhanyani madzina na maṭaluli a no a ṭalutshedza.

Maṭaluli a ri vhudza zwinzhi nga madzina, tsumbo, musidzana wa lunako.

Maṭaluli	ḷiswa	ḷa u naka	tshilapfu	ya maanda	tshi no ongolowa
----------	-------	-----------	-----------	-----------	------------------

Madzina	dzuvha	dzuvha	phulu	tshibode	tshifhaṭo
---------	--------	--------	-------	----------	-----------

Zwino vhambedzani maipfi aya na mafhambanyi ao a re kha muduba wa fhasi.

Mafhambanyi ndi maipfi ane a amba zwo fhambanaho na zwiṅwe, tsumbo, naka - vhiḷha

lapfa	fulufhedzea	zwiṭukuṭuku	naka	vhavhalela	phovhela
-------	-------------	-------------	------	------------	----------

zwinzhizwinzhi	sa vhavhalela	pfufhifha	sa fulufhedzea	konḷa	vhiḷha
----------------	---------------	-----------	----------------	-------	--------

Makateli ndi maipfi ane a vha madzina a tshigwada tsha vhathu kana zwithu, tsumbo, tshikola tsha nḷirivhe.



Kha ri diphine

Tevhedzelani mutalo u tshi bva kha tshifanyiso u tshi ya kha ḷikateli lone.



murivha

tshikhuvhugu

mutavha

muango

guma

ḷanda



Kha ri n̄wale

Lavhelesani t̄hoho ya tshiṭori i re vhukati ha mapa wa mihumbulo. Ni kone u dzhenisa maṁwe mafhungomatsivhudzi a no amba nga t̄hoho in̄we na in̄we tshibogisini tshiṁwe na tshiṁwe tsha mepe wa mihumbulo.

Kha bammbiri ili ḽa u shumela ri sedza uri phara dzi n̄walwa hani. Zwiṭori zwoṭhe zwi na phara nahone phara in̄we na in̄we i amba nga t̄hoho yeneyo nthihi. Kanzhi, fhungo ḽa u thoma ndi ḽone t̄hoho ya fhungo. ḽi ri vhudza uri phara yoṭhe i khou amba nga mini.

## Phara ya 1

Dzina ḽanga ndi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ndi na miṁwaha ya \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ndi dzula \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Phara ya 3

Ndi dzhena tshikolo tsha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ndi kha Gireidi ya \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Thero ine nda i funesa ndi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Phara ya 2

Muṭani wa hashu hu na vhathu vha

\_\_\_\_\_

Ndi dzula na \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ndi na tshifuwohaya tsha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Phara ya 4

Musi tshikolo tshi tshi bva ndi

\_\_\_\_\_

takalela u \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Khonani dzanga ndi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nga madekwana ndi sa athu

\_\_\_\_\_

eḽela ndi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Z  
W  
O  
T  
H  
E  
Z  
W  
I  
N  
O  
K  
W  
A  
M  
A  
N  
N  
E

Duvha :



Kha ri ñwale

Shumisani mapa wañu wa muhumbulo kha u ñwala tshiñori tshi no amba nga inwi. Kanzhi ri anzela u pfuka mutaladzi vhukati ha dziphara.

Musi no no fhedza u ñwala tshiñori humbelani khonani yañu a tshi vhale khathihi na u lulamisa vhukhaxhi vhu re hone.

Thomani nga u ñwala tshiñori tshañu sa mvetamveto.

Ni kone u tshi ñwala nga vhudele buguni yañu.

M A I P F I  
M  
A  
S  
W  
A

Phara ya 1

Phara ya 2

Phara ya 3

Phara ya 4



Kha ri vhale

Vhalelani itshi tshirendo n̄tha. Musi ni tshi khou tshi vhala, thetshesani mudivhitho kana mutevhetsindo watsho, na phetheni ya maipfi ane a vha na pfanapehedzo. Thetshesani maipfi ane a pfala a tshi nga ndi phosho ya zwipuka.

## LUAMBO LWA ZWIPUKA

Zwimange zwi ri phrr,  
ndaу dzi a vhomba,

Magwitha a n̄n̄una, zwivhingwi zwi a hona.

Ṱhonono dzi a lila, mbevha ndi katatakata,

Nngu dzi bee, fhedzi N̄NE NDI A AMBA!

Ṱhoho ndi tzhemetzheme, kholomo dzi moo

Masekwa ndi kekeke, maivha a kukunyea

Nguluvhe dzi a tzhema, bere ndi n̄wiii

Khuhu ndi vhukweekwee,  
fhedzi N̄NE NDI A BULA!


Thunzi dzi a n̄oña, mmbwa dzi a huvha,

Milemalema ndi tziitzi,  
phele dzi a n̄n̄una.

Zwiḡula ndi korrkorr, khwamba dzi a amba,

N̄otshi dzi a n̄oña, fhedzi N̄NE NDI  
A AMBA

A Shapiro  
(tsho tou pambiwa)



Kha ri n̄wale

N̄walani madzina a zwipuka zwa rathi kha zwe zwa buliwa tshirendoni itshi nahone ni n̄wale na muungo une zwa ita nga fhasi.

Kha zwirendo, maipfi a anzela u shumiselwa miungo yao. Hu na ipfi ʘoneʘone ʘi no amba kuitele kwo raliho – ndi Onomatopia. Itani miungo i no itwa nga zwipuka zwa rathi kha zwe zwa buliwa tshirendoni itshi. Irini khonani dzaḡu dzi humbulele uri ni tshipuka tshifhio.

tshimange
phrr



Zwino n̄walani maipfi a no bva tshirendoni a re na mutevhetsindo na maipfi a tevhelaho.

gomba
n̄aḡa
vhamba

kalakata
tshilidzi

mboo
khunzi

M A I P F I

M  
A  
S  
W  
A



Kha ri vhale

Zwino vhalelani n̄tha tshirendo tshi tevhelaho ni talele phere dza maipfi a re na pfanapeledzo nga mivhala yo fhambanaho. Talelani maiti ōthe ane a ri vhudza uri tshibode tsho ita mini.



### KUBODE KUṬUKUṬUKU

Kubobe kuṭukuṭuku kwo tshila,  
 Ku tshi dzula tshibogisini.  
 Ku tshi bambela kutivhani,  
 Na matombo kwa gonya.  
 Kwa aṭamela lunyunyu,  
 Kwa aṭamela thatha.  
 Kwa aṭamela tshisusu,  
 Na n̄ne mulomo kwa nnyaṭamela.  
 Kwa gavha lunyunyu,  
 Kwa gavha thatha.  
 Kwa gavha tshisusu,  
 Fhedzi n̄ne nde khusuu.



C Lindsay (tsho tou pambiwa)



Kha ri n̄wale

Tshibode tsho vha tshi tshi dzula ngafhi?

Tshibode tsho vha tshi tshi bambela ngafhi?

Tshibode tsho aṭamela mini?

Tshibode tsho gavha mini?





Kha ri ṅwale

Fhedzisani tshirendo nga u ṅwala maipfi a re na pfanapeledzo o ṭahelaho mitaladzini.

yanga

vhalela

yanga

namela

madzanga

## Tshirendanṅe

Kiḷasi ya Gireidi 4 ndi

Zwi a ntakadza vha tshi ri

Tshikoloni ndi ya nga baisigiri

Ndi tshi ḍiphiṅa ndo i

Vhunga zwine ra funzwa e



Kha ri ṅwale

Ñwalani tshirendo tshaṅu inwi muṅe. Lingedzani u shumisa maipfi a re na pfanapeledzo magumoni a mitaladzi yoṭhe ya malo yo nomboriwaho.

Ṭhoho ya tshirendo

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_



Kha ri n'wale

Nwalani madzina a vhuḍipfi hune ha sumbedzwa nga zwifanyiso izwi. Haya ndi madzina a ngelekanyo.

nyofho


dakalo

tsinyuwo

mbiluuvhavha

## Talani madzina a ngelekanyo

Dzina la ngelekanyo ndi la tshithu tshine ni si kone u tshi vhona, u tshi pfa, u tshi nukhedza, u tshi kwama na u tshi thethshela.



--	--	--	--



Kha ri n'wale

Fhedzisani mafhungo nga u n'wala madzina a ngelekanyo.

1. Mandu o pfa \_\_\_\_\_ vuhulu musi we a huvhala tshinungo tsha mulenzhe.

vhaisala

2. O pfa o \_\_\_\_\_ nga maanda a tshi humbula uri ha nga koni u tamba.

sinyuwa

3. A pfa o \_\_\_\_\_ vhukuma ngauri zwi tou nga ha sedzi musi a tshi tshimbila.

tungufhala

4. Roṭhe ro pfa ro \_\_\_\_\_ musi ambulentse i tshi swika.

nyofho

5. Ndi \_\_\_\_\_ tshe tsha ita uri Mandu a dzhene mudavhini a tambe.

tshivhiti

vhuṭungu

6. Vha tshiḷa tshinwe tshikolo vho pfa vho \_\_\_\_\_ nge vha kundwa.



Kha ri vhale

Vhalani luñwalo ulu ni kone u dzhenisa madzina u itela uri luñwalo lu ambe zwi no pfala.

- Ñwalani madzina vhukuma ane a thoma nga leđeredanzi kha mitaladzi midala.
- Ñwalani madzinazwao ane a rinwa zwithu kha mitaladzi mitswuku.
- Ñwalani madzina a ngelekanyo ane a bula vhuḍipfi haṅu kha mitaladzi ya lutombo.

\_\_\_\_\_wanga

Ndi khou ni ñwalela luñwalo ulu ndi lwendoni.

Ndo ḍa na mukomana wanga, \_\_\_\_\_.

Hafha \_\_\_\_\_hu khou takadza nga maanda.

Mulovha ro ya \_\_\_\_\_ra bva afho ra ya

\_\_\_\_\_.

Nga murahu ra ya suphamakete ra renga zwirengwarengwa.

Zwithu zwe zwa vha zwi tshi khou ṭahela hayani ho vha hu a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_na \_\_\_\_\_.

Ndo pfa ndi tshi tshuwa tshifhinga tshoṭhe musu ndi tshi vhona dainaso yo aṭama mulomo yo ṭahisa \_\_\_\_\_mahuluhulu!

Mulovha ro ya ra vhona fiḷimu i no pfi “Dinosaurs in our world”.

Ndo pfa ndi tshi farwa nga \_\_\_\_\_

tshifhinga tshoṭhe musu ndi tshi vhona dzidainaso khulukhulu.

Waṅu

\_\_\_\_\_



24 Steve Biko Road

Sea View

0120

2 Luhuhu 20 \_\_\_\_\_



Kha ri ñwale

Zwino kha ri elelwe bugu ye na vhuya na ḍiphiṅa ngayo. Anetshelani tshiṭori tshayo nga mafhungo a re vhukati ha mararu na maṅa.

Zwino ñwalelani khonani yaṅu SMS ni tshi mu tswela vhuḍipfi haṅu siani ḷa bugu iyi.

Duvha :

# Madzina vhukuma



M A I P F I



Dadzani garaṭa i no amba nga inwi. Phindulo dzoṭhe ndi madzina vhukuma, zwino oṭhe a tea u thoma nga ḽederedanzi.

Kha ri ṅwale

## Nṅe

Ni pfi nnyi?

No bebwa ngafhi?

Duvha ḽaṅu ḽa mabebo ḽi ḽa lini?

Dzina ḽa tshikolo tsha haṅu ndi ḽifhio?

Ni dzula vunduni ḽifhio?

Muṅwe wa khonani dzaṅu u pfi nnyi?

Mudededzi waṅu vha pfi vhoneyi?

Dzina ḽa bugu ine na i funesa ndi ḽifhio?

Mbekanyamushumo ya TV ine na i funesa ndi ifhio?

Ni nga tama u dalela shango ḽifhio?



Kha ri ṅwale

Zwino tangedzelani madzina vhukuma a re kha thebuḽu i re afho fhasi. A nga vha e madzina a vhathu, fhethu, maḽuvha kana miṅwedzi.

johannesburg	veronica	mandu	lusikisiki	makhulutshinna
musumbuluwo	tshidulo	vhengele ḽa bugu	durban	mandla
cape town	dzuvha	polokwane	dzuvha	dan
anna	khekhe	mboho	thuthuthu	pene
mabutswu	kholomo	fulwana	nngwe	tshienda
ḽavhuṅa	tshimedzi	july	tshiṅoni	tshiṭaha

ṅwalani madzina vhukuma a no bva kha mutevhe u re afho ṅṭha kha khoḽumu dzone dzi re afho fhasi. Madzinazwao a ṅwaliwe kha khoḽumu mbili dza u fhedza.

Madzina vhukuma			Madzinazwao	
Muthu	Fhethu	Tshifhinga	Tshithu	Tshithu



Kha ri vhale

## THAMBO (U RAMBIWA)

New Town Primary School Environmental Club

Vha Gireidi ya 4

Arali ni tshi tama u guda zwinzhi nga zwipuka na zwikhokhonono, ivhani murado wa kilaba!

### Hu do bvelela mini musu zwikolo zwi tshi vala?

Hu na lwendo lwa tshipentshela lwa u ya u toda zwikhokhonono lwe lwa lugiselwa musu zwikolo zwi tshi vala nga hwedzi wa Tshimedzi.

Idani ni dzumbulule notshi na zwisusu, vhusunzi, magoŋoŋo a mathomathoma na nzie zwi no wanala "Green Valley Gardens".

Tshifhinga: 09:00–16:00

Duvha: Lavhuraru, 6 Lambamai

Hu takuwiwa: Kilasirumu ya Gireidi 4D

Ni de na: Tshiswiulo tshaŋu na tshinwiwa

Bolopheni, bugu ya unwalela, muŋadzi wa duvha na khamera arali ni nayo.

### U SI KHAKHELE ZWIKHOKHONONO



Duvha :



Kha ri n̄wale

Vhalani iyi thambo hafhu ni fhiindle mbudziso idzi.

M A I P F I  
M  
A  
S  
W  
A

Vhagudi vha Gireidi ya 4 vho rambiwa uri vha fare lwendo?

Lwendo ulu lu ḡo thoma nga ḡuvha ḡifhio nahone nga tshifhingade?

Vhana vha tea u ḡa na mini?

Uri: "U si khakhele zwikhokhono" zwi amba mini?

Ni nga takalela u fara lwendo lwo raloho lwa tshikolo? Ngani?

### TSHIKHOKHONONO

Tshikhonono tshi na zwipiḡa zwiraru zwa muvhili,  
Zwi si ho n̄ḡa kana fhasi ha zwiraru.  
Ṱhoho, khana na mutumbu,  
Ndi zwone zwipiḡa zwi zwoḡe zwine  
ra kona u zwi vhona.

Ṱhoho i na zwipiḡa zwa mulomo zwe zwa  
vhumbwa zwavhuḡi,  
Ha dovha ha vha na maḡombumbano.  
Tshiphuhledzi tshi phuphuledza zwi re tsini,  
Zwi u phuphuledza, zwa pfa, zwa nukhedza.

Kha khana ndi hone he milenzhe ya sima.  
Phere mbili dza milenzhe ya rathi yo fhelela.  
Ndi hone he mabesu a sima honevho.  
U itela u thamuwa na u kokovha.

Mutumbuni ndi hone tshivhilelani.  
Tshivhilela tshine ya tshila ngatsho.  
Tsha u fema, mbebo na tsukanyo.  
Na zwijiwa zwa u tshila ngazwo.

Vhalelani tshirendo n̄ḡa. Talelani phere dza maipfi a re na raimi. Ni shumise ḡhalutshedzo i re tshirendoni sa tsumbandila ya u ola tshifanyiso tsha tshikhokhono.



Kha ri n̄wale



# U bvafhi iwe tshisusu?

Themo ya 1 – Vhege 3–4



Kha ri ambe

Lavhelesani zwirendo izwi. Ni kona u vhona mini khazwo? Zwi fhambana ngafhi na zwiñwe zwirendo zwe na vhuya na zwi vhala? Ni a zwi takalela? Bulani uri ngani.



Kha ri vhale

Zwino vhalani zwirendo izwi.



U bvafhi iwe tshisusu nyalunako?

Ndi ngani wo ngalangala ðuvha lothe?

U bvafhi iwe tshisusu nyalunako, wa manakanaka?

Ndo monamona ngadeni daladala ndi sa u vhoni.

Wo dzumbama ngafhi lo tsha lo tou kelengende?

Ndo tinginga ndo tulutshelwa phapha dzau.

U bvafhi iwe tshisusu nyalunako, wa manakanaka, ndi sa u wani?

Wo leleda u tshi yafhi?

Wa leleda maluvhani, matswuku, matshena na a lutombo.



*Nda namela ndi a takala!*





Kha ri n̄wale

Zwino n̄walani zwirendo zwanu inwi muṅe nga zwifanyiso izwi. Ni thome nga u hambula nga zwifanyiso. Ni kone u elekanya nga mafhungo ane na ḁo a shumisa.



Kha ri n̄wale

Dzhenisani zwiga zwa u vhala mafhungoni aya. Ni elelwe u shumisa maḁeredanzi kha madzina vhukuma. Shumisani zwiga zwa u vhala zwonezwone magumoni a mafhungo:

phathi ya tumi ya ḁuvha ḁa mabebo i ḁo farelwa durban nga fulwana



ntakadzeni ndi ene kapuṅeni wa thimu ṅhukhu ya swallows

nda vhidzelela khaladzi anga nomsa nda mu vhudza uri a ime

ndo renga gurannḁa magazini bugu na pene

ndo ita sangwetshi nga tshisi ṅama ya khuhu tshilḁai ṅamaṅisi na khukhamba
















nḁe na veronica ri pfana na u ya u dala ha mme a lulu polokwane




Kha ri hwale

Lavhelesani zwifanyiso ni lingedze u wana uri ndi madzinazwao afhio e a baḁekanywa a vhumba madzinambumbano.

gombambudzi; mbulumadi; nguluvhedaka; libumbudzi; libukhomu; thavhandubi; ntsamavhuvhu; khuhumulambo; ḁotshidonga; liivhathavha; ndaulwanzhe; muvhuḁakhomu; bophampani; buvhikhomu; khangamusimbiri; lugweluḁoni, muangambwa

 <p>khovhe + naledzi</p>	 <p>_____</p>	 <p>_____</p>
<p>= khovhenaledzi</p>	<p>= _____</p>	<p>= _____</p>
 <p>_____</p>	 <p>_____</p>	 <p>_____</p>
<p>= _____</p>	<p>= _____</p>	<p>= _____</p>
 <p>_____</p>	 <p>_____</p>	 <p>_____</p>
<p>= _____</p>	<p>= _____</p>	<p>= _____</p>
 <p>_____</p>	 <p>_____</p>	 <p>_____</p>
<p>= _____</p>	<p>= _____</p>	<p>= _____</p>
 <p>_____</p>	 <p>_____</p>	 <p>_____</p>
<p>= _____</p>	<p>= _____</p>	<p>= _____</p>



Kha ri ite nyito

Olani ni lebuḁe madzinambumbano a inwi muḁe.

<p>_____</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>+ _____</p>	<p>+ _____</p>	<p>+ _____</p>

M A I P F I

M

A

S

W

A

Talani mutalo wa u livhanya mubvumo na tshifanyiso tshone.



Kha ri ñwale



thithithithi



miau



tswiii



wee



thothotho



trrrr



katzkatzkatz

ndendende



Kha ri ite nyito

Olani maedzamibvumo a inwi muṅe.

# Phoshoo Phashaa

# Pii Pii



Kha ri ñwale

Fhandekanyani maipfi uri ni wane madzina a ngelekanyo a fumiṅamu.

*lufunonyofhovhulwadzevhutshilotshihumanomaanda vivhotshivhitiidikitelavengodakalotshihuvho lwendo lunyadzo*



Imbani luimbo ni kha tshigwada.

Kha ri diphine

VHAMUSANDA VHO NDAU VHA A SWITWA VHUSIKU VHUNO

Maḁakani tshiendeulu  
Vhamusanda Vho Nda u vha a switwa  
madekwana,

Maḁakani muḁitshete  
Nda u livhanda lihulu li a vhungwa.

Khorasi  
Ahee ahejejee!  
Shoneee, iwe wa Vhadau zwo u fhelela!

Muvhunduni lo lala,  
Vhamusanda Vho Nda u vha a switwa namusi  
Muvhunduni hu na mulalo,  
Nda u livhanda lihulu li a vhungwa namusi.

Khorasi  
Mufunwa, shhh, ndi khe nyofho kule,  
Vhamusanda Vho Nda u vha a switwa namusi  
Mufunwa, shhh, ndi khe nyofho kule weee,  
Nda u livhanda lihulu li a vhungwa namusi.

Khorasi

### Tsivhudzo ya mudededzi:

Arali vha sa divhi kuimbele kwa luimbo ulu, kha vha humbele muḁwe wa vhadededzi a vha gudise lwone uri vha kone u lu imba khathihi na kilasi yavho.



Kha ri ambe

Ṭalutshedzani khonani yaḁu nga fhethuvhupo ha luimbo ulu. Zwi khou itea tshifhingade? Afho fhethu hu vhonala nga ndilade? Ni vhona u nga hu na mulalo kana a hu na. Ndi doroboni kana midini ya mahayani? Maḁaka a vhonala nga ndilade? U switwa ndi u itani?



Kha ri n̄wale

Dzhenisani zwiga zwa u vhala kha phara iyi u itela uri ni kone u vhala nga vhubvo ha luimbo ulu.

Ni elelwe u shumisa leḡeredanzi kha madzina oṭhe na khoma vhukati ha madzina.



nga 1930 muṅwe muimbi wa muzulu a no pfi solomon linda o vha ene wa u thoma u rekhoda luimbo ulu ngei johannesburg

luimbo ulu vha lu ṅea dzina ḷa mbube ḷine ḷa amba ndau nga tshizulu

luimbo ulu ndi lwone lu no ḍivheswa kha nyimbo dzi no bva afrika

luimbo lwa the lion sleeps tonight lwo no rekhodiwavo na nga tshifura tshijapani tshipenishi na tshidenishi

Zwine na tea u elelwa.

**Madzina a no vhalea na madzina a sa vhalei**  
Arali ni sa koni u tshi vhala, a tshi na vhunzhi.  
Lavhelesani zwi tevhelaho.

Vhuthihi	Tshivhalo
mafhi	mafhi manzhi
swigiri	swigiri nnzhi
oil̄i/mapfura	oil̄i/mapfura manzhi
muṭavha	muṭavha munzhi
maḍi	maḍi manzhi
fuj̄auru	fuj̄airi nnzhi
muṅo	muṅo munzhi

### U ḍitola

	😊	☹
Ndi a kona u vhala tshiṭori nda ṭalukanya milaedza mihulwane.		
Ndi kona u fhindula mbudziso dza tholokanyandivho dzi no yelana na maṅwalwa.		
Ndi kona u kona u humbulela kufhelele kwa tshiṭori.		
Ndi kona u ṭalutshedza vhaanewa vha re tshiṭorini.		
Ndi kona u anetshela tshiṭori tshe nda vhala tshi tshi tevhekana nga ngona.		
Ndi kona u pulanela tshiṭori ndi tshi shumisa mepe wa mihumbulo.		
Ndi kona u ṅwala tshiṭori tshi re na mathomo, mutumbu na magumo.		
Ndi kona u topola madzinazwao, madzina vhuluma na madzina a ngelekanyo.		
Ndi kona u topola madzina a no vhalea na madzina a sa vhalei.		
Ndi kona u dzhenisa zwiga zwa u vhala mafhungoni.		
Ndi kona u ṅwala mafhungo a sa kondi (mafhungozwao).		
Ndi kona u vhumba madzinambumbano nga u ṭanganya madzina mavhili.		
Ndi kona u pfesesa mafhungomatsivhudzi o ṅwalwaho kha khavara ya bugu.		
Ndi kona u ṅwala tsenguluso ya bugu.		
Ndi kona u wana mafhungomatsivhudzi a tshi bva kha ḷiṅwalwa kana kha tshirendo.		
Ndi kona u humbulela tshiṭori ndi tshi shumisa muteve wa zwifanyiso.		
Ndi kona u ṅwala tshiṅwalwa tsha dayari.		
Ndi kona u ṅwala sms.		
Ndi kona u ṅwala tshirendo.		
Ndi kona u ṅwala tshirendo tsha tshivhumbeo.		
Ndi kona u topola maipfi tshirendoni.		
Ndi kona u maipfi a re na pfanapehedzo tshirendoni.		
Zwiṅwevho:		
Zwiṅwevho:		



Kha ri n̄wale

Pulanani u n̄wala tshiṭori tshaṅu inwi muṅe. Wanani uri ni ḡo n̄wala nga ha mini tshiṭorini tshaṅu. Mapa wa mihumbulo u re afho fhasi u itela u n̄ea tshiṭori tshaṅu mathomo, mutumbu na magumo.

Zwino ḡadzani mapa wa mihumbulo.



Vhaanewa ndi vhoneyi?

---



---



---

Fhethuvhupo ndi hufhio?  
Tshiṭori tshi bvelela ngafhi?

---



---



---

Ni ḡo n̄wala nga ha mini?

Hu khou bvelela mini?

---



---



---

Tsho fhela hani?  
Ndi zwifhio zwine zwa takadza khatsho?

---



---



---

**Mathomo**

Thomani nga u amba uri hu khou bvelela mini mathomoni

---



---



---

**Mutumbu**

Bulani uri ho bvelela mini musu tshiṭori tshi tshi ḡa vhukati.

---



---



---

Tshiṭori tshanga n̄e muṅe

**Zwi tevhelaho**

Bulani uri hu bvelela mini tshi no tevhela

---



---



---

**Magumo**

Tshiṭori tsho fhela hani?

---



---



---

Gerani siaṭari li tevhelaho ni ite bugu. Kha khavara yayo, n̄walani dzina la bugu yaṅu. N̄walani dzina laṅu nga fhasi ha dzina la bugu ngauri ndi inwi muṅwali. Zwino n̄walani tshiṭori tshaṅu tshi na mathomo, mutumbu na magumo.



**Musi ni sa athu vhala**

- Lavhelesani zwifanyiso na thoho ni lingedze u humbulela uri maṅwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbizani maṭo (u sikima) kha siaṭari ni wane uri ni ḡo vha ni tshi khou vhala nga mini.




**Musi ni tshi khou vhala**

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhala.
- Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṅha.



# NI DO N'WALA NGA MINI?



## MALUGANA NA MUÑWALI

Ñwalani dzina ļaņu

Miñwaha yaņu

Hune na dzula hone

8

Ļiga ļa 4: gerani kha mutalo nga murahu ha musu no sitepuļara bugu yaņu.

# KHAVARA

Olani tshifanyiso hafha.



Ļiga ļa 2: petani kha mutalo wa zwithoma.

Ñwalani dzina ļa bugu hafha.

Ñwalani dzina ļaņu hafha (Ndi inwi muñwali).

1

Ļiga ļa 1: petani kha mutalo wa zwithoma.

5



Isani phanĉa na tshiřori tshaņu hafha.



Olani tshifanyiso hafha.



4



Nwalani mutumbu wa tshiřori tshaņu hafha.

Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.

Olani tshifanyiso hafha.



Thomani u n̄wala tshiṭori tshaṅu inwi muṅe hafha.

Fhedzisani tshiṭori tshaṅu.



Four horizontal blue lines for writing.

Four horizontal blue lines for writing.

2

7

3

9



Isani phanḁa n̄wala tshiṭori tshaṅu inwi muṅe hafha.

Nwalani uri hu bvela mini magumoni a tshiṭori.



Olani tshifanyiso hafha.

Olani tshifanyiso hafha.





# Z W i r e n g o m u

## Thero ya 2: Ngoho na khumbulelwa

### Ngano Themo ya 1: Vhege 5 - 6

#### 17 Mutukana we a vhidzelela e "phele!" 36

U divhadzwa ngano.  
U fhindula mbudziso dza phindulothopolwa dzi no kwama tshitori.  
Therisano nga tshitori: mulaedza, vhaanewa na fhethuvhupo.  
U tamba litambwa li no amba nga tshitori.  
Nqowedzo ya divhaipfi.

#### 18 Mutukana we a vhidzelela e "tshientatshikhalani!" 38

U tamba litambwa li no amba nga tshitori.  
Therisano na nyito ya u nwala nga fhethuvhupo, vhaanewa na puloto.  
U vhambedza ngano mbili.  
Vhagudi vha shumisa kuitele kwa u nwala na fureme kha u dzudzanya tshitori tshavho.  
U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 19 Thangi 40

U divhadzwa thangi na maipfi a re midzi (matsinde).  
Zwine thangi dza vha zwone.  
Utopola thangi na u dzi shumisa kha u shandukisa zwine mafhungo a amba.  
U tamba Mutambo wa Tshikhalani.  
Hu tshi shumiswa mafhungo zwao na ndaelo.

#### 20 Mirero na Thangi 42

Therisano nga zwine mirero ya amba zwone. U livhanya mirero na zwine ya amba.  
U divhadzwa mitshila.  
Zwine mitshila yo dlowelwaho ya amba.  
U topola mitshila na maipfi ane a vha midzi (matsinde).  
U shumisa mitshila migede mafhungoni.  
U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 21 Tari la mivhalavhala 44

U vhala tshitori.  
Therisano nga vhaanewa vha zwipuka vha re na mvumbo dza vhathu, puloto na uri tshitori tshi nga fhela nga ndilade.  
U anetshela hafhu thevhekano ya zwiitei zwi tshi yelana na vhaanewa vho fhambanaho.  
Maipfi o shumiswaho maṅwalwani.  
U ola "mepe" wa zwithu zwo iteaho tshitorini.  
Therisano ya tshigwada hu tshi humbulelwa uri tshitori tshi do fhela nga ndilade.



U nweledza thevhekano ya zwithu tshitori hu tshi shumiswa maipfi a no nga tsha u thoma, ha tevhela, nga murahu na tsha u fhedzisela.

#### 22 Zwe zwa tevhela 46

U isa phanḁa na tshitori.  
U bveledza litambwa la u sumbedza u aluwa ha puloto.  
U nweledza tshitori hu tshi tevhedzwa thevhekano ya zwiitei.  
U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 23 U pulana tshitori 48

U sumbedza maga o fhambanaho a tshitori ha tevhela u nwala tshitori tshi tshi tou tevhekana ho sedzeswa mathomo, mutumbu na magumo.  
U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 24 Thangi na mitshila 50

U rera ngazwo, u zwi sumbedza na u zwi thalutshedza.  
Mutambo wa maipfi. Mbambe ya mitshila na thangi. U topola thangi na maipfi a re midzi.  
U vumba mafhungo hu tshi shumiswa maipfi a no bva kha mutambo.

### Maiwalwa a u funza Themo ya 1: Vhege 7 - 8

#### 25 U vhala risipi 52

U vhala risipi ya sajadi ya mitshelo.  
U wana mitengo ya thinganywa, u dzi topola na u topola zwishumiswa.  
U nwala risipi dza zwiḁiwa zwine zwa funeswa.  
U shumisa masalavhūne.  
U topola masalamasumbi.  
U nwala mafhungo hu tshi shumiswa masalamasumbi.

#### 26 U shumisa masala 54

U shumisa masalamasumbi – ino, iyi, iyo na ila.  
U nwala mafhungo hu tshi shumiswa masala masumbi.

#### 27 Ndi zwa nnyi? 56

U topola na u shumisa masala masumbavhūne.  
U nanga masala o teaho.  
U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 28 Itani tshikukwana tsha phomphom 58

U vhala maṅwalwa a u funza.  
U fhindula mbudziso dza tholokanyondivho dzi no kwama ndaela.

Therisano nga thevhekano na kushumiselwe kwa ndaelo.  
U fha ndaela dzi re khagala.  
Therisano nga matheriala a no khou ṱoḁa na kuitele kwa zwithu.

U bveledza ndaela na matheriala ane a bvaho kha mutevhe wa dayagiramu kha u ita khathuni ya tshikukwana.  
U shumisa mvetamveto kha u nwala sethe ya ndaela.

### Maiwalwa a mafhungomatsivhudzi Themo ya 1: Vhege 9 - 10

#### 29 Mafungo a ri mini? 60

U vhala atikili mbili dza gurannḁa.  
Hu sedzeswa thoho ya mafungo, ḁuvha, phara ya marangaphanḁa na u shumisa zwa u tou vhona nga maṱo na khephusheni.

U fhindula mbudziso dzi no kwama maṅwalwa u itela u wana thalutshedzo dza zwithu na u kona u topola milayo.

U shumisa ndongazwiga zwo teaho khathihini na kufhelele kwa mafhungo.

#### 30 U vhiga mafungo 62

U pulana na u ita mvetamveto dza gurannḁa hu tshi shumiswa mbudziso dza "nnyi, lini na ngafhi".

U amba nga mihumbulo vhe kha tshigwada.  
U shumisa nḁila dza u nwala.  
U nwala mafhungomaitei e kha tshifhinga tsho fhiraho.

U nwala atikili ya gurannḁa hu tshi shumiswa milayo ya thoho ya mafungo, nḁivhadzamuṅwali, nzw.

U lugisa na u kumedza tshipitshi tsho ḁisendekaho nga atikili ya gurannḁa.

U lugisa notsi dza tshipitshi tshi no tea u nwaliwa tshi kha tshifhinga tsho fhiraho.  
U shumisa vhunzhi.  
U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 31 U ita tshipitshi 64

Vhusevheḁi ha kuvhigele kwa tshipitshi tshe tsha lugiswa.  
Vhunzhi  
ḁitoleni.

#### 32 Nwalani tshitori 66

U pulana u nwala tshitori ho sedzwa vhaanewa, puloto, fhethuvhupo na magumo.

U nwala tshitori itshi kha themphuḁeithi ya bugu yo tou geriwaho.





Kha ri vhale

Tshiṭori itshi ndi lungano lwa sialala. Ngano dza sialala ndi zwiṭori zwe vhathu vha anetshelana u bva kale. Zwiṭori izwi zwo vha zwi sa tou ṅwaliwa zwi tshi tou anetshelwa vhathu lunzhilunzhi. Roṭhe ri na ngano dza sialala na foḷokuḷoo, zwidade, ngano dza phukha, ngano dza vhahali, ngano dza vhubvo na nyimbo dza sialala. Vhunzhi hadzo hu na milaedza ya tshipentshela.



Kalekale ho vhuya ha vha na mulisa wa nngu wa mutukana we a vha e na miṅwaha ya fumi. Duvha liṅwe na liṅwe o vha a tshi lisa sambi ḷa nngu mavhuwa dzi tshi fula hatsi. Duvha liṅwe na liṅwe o vha a tshi dzula fhasi ha kuri kuthihi ku re kha ndunduma o tielela nngu dzawe. Musi tshifhinga tshi tshi ya a vho pfa e na vhumvumu. Liṅwe duvha a humbula u ḍimvumvusa a mbo vhidzelela a ri, “Phele wee! Phele wee! Nthuseni! Phele i khou pandamedza nngu dzanga!”

Musi vhathu vha kusi uku vha tshi pfa mukosi uyu, vha mbo bva vha tshi ḍa u mu phalala, vha pandamedza phele iyi. Fhedzi vha tshi swika afha ndundumani ha si vhe na phele ine vha kona u i vhona. Tshe vha wana ho vha uyu mutukana we a vha sea.

“Inwi ṅwana, ni songo vhidzelela ne ‘phele’ ngeno hu si na phele!” ndi muṅwe wa vhenevha vhathu vha tshi mu kaidza zwenezwi vha tshi khou tsa ndunduma iyi.

Nga matshelo, mutukana a dovha a vhidzela, “Phele wee! Phele wee! Nthuseni! Phele i khou pandamedza nngu dzanga! Vhathu vha kusi uku vha tshi pfa mukosi uyu, vha mbo dovha hafhu vha bva vha tshi ḍa u mu phalala, vha pandamedza phele iyi.

Musi vha tshi zwi vhona hafhu u ri a hu na phele vha ri khae, “Iwe mutukana, u tea u ṭoḍa thuso musu hu na khombo ya vhukuma! U songo vhidzelela we ‘phele’ ngeno hu si na phele!”

Uyu mutukana a sokou ṅwethuwa o vha lavhelesa vha tshi tsa ndunduma vha tshi ṅuṅuna lwavhuhili.

Ho no fhela maḍuvha nyana, uyu mutukana a vhona phele ya vhukuma i tshi khou nukhedzanukhedza henefho sambini. A pfa o tshuwa vhukuma a mbo zhamba a ri, “Phele wee! Phele wee! Nthuseni!”

Fhedzi vhathu vha humbula uri u khou tamba ngavho u fana na zwiḷa kale lwe na muthu na muthihi a si bve u ya u mu thusa.

Musi ḷo no kovhela, vhathu vha mangala uyu mutukana a sa vhuyi na nngu dzawe. Vha bva fulo ḷa u ya u mu ṭoḍa vha mu wana a tshi khou vhovhola e eṭhe.



“Ho vha hu na phele ya vhukuma! Yo ponda dziṅwe dza nngu dzanga dziṅwe dza shavha! Khezwi vhathu ni songo ḍa na nthusa ngauri ndo vhidzelela ndi tshi ṭoḍa thuso?” u ralo a tshi vhovhola.

Muṅwe wa vhakalaha vha henefha muḍanani a lingedza u kwengweledza kutukana uku musu vha tshi khou humela hayani.


“Ri ḍo u thusa u ṭoḍa nngu dzau dzo xelaho musu ḷi tshi tsha,” vha ralo vho kapea tshanda tshavho kha shaḍa ḷawe. “Fhedzi ni tea u guda uri arali na dzulela u zwifha, a hu na ane a ḍo ni fulufhela ... na musu une na vha ni tshi khou amba ngoho!”



Kha ri ambe

Ndi nga mini hu songo vha na muthu we a ḁa u thuso mutukana uyu?

Itani ḁitambwa ḁa tshiḁori itshi. Hu tea u vha na mulisa, phele, nngu na vhathu vha si gathi vha tshitshavha.



A<sub>6</sub>

ḁivhamaipfi

Wanani maipfi swoboni ya maipfi.

gungula

tshuwa

vhovhola

g	u	n	g	u	l	a	p	i	b
r	m	n	b	z	x	q	w	u	i
t	s	h	u	w	a	m	e	r	c
n	v	h	o	v	h	o	l	a	b
z	ḁ	w	e	t	h	u	w	a	i
x	z	w	i	f	h	a	i	b	d
v	h	i	d	z	e	l	e	l	a
w	e	s	e	i	s	a	g	o	i

seisa

vhidzelela

zwifha

ḁwethuwa



Kha ri ḁwale

Vhalani mbudziso idzi ni tangedzele ḁedere ḁi re tsini na phindulo yone.

Ndi nga mini mulisa wa nngu o vhidzelela uri "Phele"?

- A O vha e na vhumvumu a tshi khou ḁoḁou ri vhathu vha mu mvumvuse.
- B O vha a tshi vhona u nga hu na phele.
- C O vha a tshi ḁoḁou u zwifha.
- D O vha a tshi khou shushedza phele uri i shavhe.

Ndi nga mini vhathu vha afho muḁanani vha songo tsha mu phalala musi a tshi vhidzelela?

- A Vho vha vhe masimuni vha tshi khou shuma.
- B Vho zwi dzhia uri u khou vha zwifhela hafhu.
- C A vho ngo mu pfa.
- D Vho vha vha tshi khou ḁoḁa uri phele i ponde nngu.

Ndi ifhio kha ḁohho idzi ine ya nga vha yone i no tea itshi tshiḁori?

- A ḁuvha ḁe phele ya ponda nngu
- B Mulisa wa nngu wa kutukana
- C Mutukana we a lila u phalalwa
- D ḁo tsha ḁo tou kelengende ndundumani

Pfunzo ya tshiḁori itshi ndi ifhio?

- A Arali ni tshi ḁoḁa thusa a ni nga wani vhaphalali.
- B Ni songo itesa phosho.
- C Arali wa dzulela u zwifha, a hu na ane a ḁo u fulufhela na musi une wa vha u tshi khou amba ngoho.
- D Muthu u tea u fulufhedzea.



Kha ri vhale

Thabo o vha a tshi pfana na u vhidza maṭo a vhathu. O vha a tshi anzela u vhidzelela mashaka na dzikhonani uri vha ḑe vha vhone tshiendatshikhalani tshe a tshi vhona. “Idani ni vhone tshiendatshikhalani!” ndi ene a tshi vhidzelela, kana a ri “Nthuseni wee, hu na UFO yo kavhaho zwinozwino!” (UFO zwi aamba “*unidentified flying object*”.)

Tshifhinga tshoṭhe Thabo a tshi vhidzelela, vhathu vha ḑorobo iyi yoṭhe vho vha vha tshi gidimela henengeo uri vha vhone tshiendatshikhalani tsha hone. Fhedzi vha tshi mbo ḑi wana hu si na tshithu. “tsho mbo ḑi fhufha!” ndi ene a tshi vhidza vhathu.

Thabo o ita ngaurali lwa u thoma, lwavhuvhili, lwavhuraru – na lunzhilunzhi.

Zwino liṅwe ḑuvha, a vhona tshiendatshikhalani tsha vhukuma. “Na mmbuyela!” ndi ene a tshi vhidzelela. “Tshiendatshikhalani tsho kivha mudavhini. Vhathu ṭavhanyani ni thuse!”

Fhedzi ha si vhe na ane a mu phalala.

Khathihi fhedzi, ha mbo tsa munna asili mudala a ri kha Thabo, “Ndi khou humbela thuso ya piṭirolo na zwiliwa zwa u fha vha muṭa wanga. Vhana vhanga vha khou ṭoḑa zwiliwa nga u ṭavhanya! Ri ḑiseleni maṭari manzhi u ya nga hune na nga kona!”

“Na mmbuyela!” ndi Thabo a tshi tshema. Hu na vhathu vhasili vha re na ṅdala ngeno mudavhini!”


Fhedzi ha si vhe na ane a mu phalala.

Zwenezwo zwa ita uri Thabo a gidime na miri a tshi fhlulula maṭari u bva afho a gidimela giratshini u renga piṭirolo. Uḷa munna asili a takala vhukuma.

Thabo a mbo fhasi vhudzuu, o vha a songo neta zwone ngeno tshiḷa tshiendatshikhalani tshi tshi mbo ḑi takuwa, asitshiḷa!

“Ndi mini tshiḷa Thabo?” ndi mme awe vha tshi vhidzelela musi vha tshi vhona tshiḷa tshiendatshikhalani tshi tshi khou swaṭimela.

“Zwi ḑo thusa mini naho nda vha ṭalutshedza, Mmawe?” Ndi Thabo a tshi vhidzisa. “Vha nga si vuwe vho nkholwa musi.”






Kha ri ambe

Itani litambwa la tshitori itshi. Hu tea u vha na munna asili, vhana vhasili, Thabo na mme awe.

Tshitori itshi tshi fana ngafhi na tsha "Mutukana we e "Phele!"?




Kha ri nwale

Elekanyani nga zwithori izwi vhuvhili hazwo ni dadze thebu. 

Tshitori	Muanewa muhulwane ndi nnyi?	Puloto ndi ifhio?	Mulaedza wa tshitori ndi ufhio?
Mutukana we a vhidzelela e "Phele!"			
Mutukana we a vhidzelela e "Tshindatshikhalani!"			



Kha ri nwale

Zwino nwalani tshitori tshanu tsha maipfi a no swika 120 tshi no amba nga musidzana kana mutukana we a lila thuso. Thomani nga u nwala tshitori tshanu kha bambiri la mvetamveto ni humbele khonani yanu uri a tshi tole. Ni kone u tshi nwala nga vhuronwane na vhudele tshikhalani tshi re afho fhasi. 

Tsho ya tshitori tshanu	
Uyu muthu u vhadzilela a tshi ri mini?	
Hu bvelela mini duvha line ha sa vhe na muphalali?	
Mvelelo dza hone ndi dzifhio?	
Mulaedza kana thero ya tshitori ndi ifhio?	





## Thangi ndi mini?

Thangi a si ipfi lo fhelelaho. Ndi tshipiḁa tsha ipfi tshi no ṭumiwa mathomoni a ipfi lo fhelelaho (kha tsinde ḁa/mudzi wa ipfi). Thangi iḁwe na iḁwe i na zwine ya amba. Musi thangi yo ṭumiwa kha tsinde ḁa/mudzi wa ipfi, i shandula zwine ipfi ilo ḁa amba.

*Thangi i shandula zwine ipfi ḁa amba.*



Kha ri ite nyito

Lavhelesani tsumbo. Hu itea mini musiri tshi ṭuma thangi kha tsinde ḁa ipfi? Ipfi ḁiswa ḁi vho amba mini?

Thangi	Tsinde ḁa/mudzi wa ipfi
ku-	-ṭukana > rutukana

Thangi dzi tevhelaho dzi amba mini?

Thangi	Ṭhalutshedzo
ku-	tshiṭuku
ka-	tshivhalo
ḁi-	tshihulwane
ḁi-	nyito i tea kha muḁe wayo
ra-	mudzia/muḁe wa

Tangedzelani thangi kha ḁiḁwe na ḁiḁwe ḁa maipfi aya. Ni kone u talela tsinde ḁa ipfi.



Kha ri ḁwale

Word cloud containing the following terms:

- kudido
- ramaano
- ḁitshea
- kuḁu
- ḁithavha
- ḁisidzana
- ḁiri
- kavhili
- ramilayo
- kararu
- ḁidu
- ḁiruma



Kha ri ḁwale

Ṭumani thangi kha maipfi o talelwaho nga fhasi u itela uri maipfi ayo a yelane na ayo maḁwe o swifhadzwaho.

Vha dzula ḁuni ku re tsini na thavha.

O rengela ene muḁe rokho.



Duvha:

M A I P F I

M  
A  
S  
W  
A

Khotsi awe vho renga goli lihulwane.

Malume anga vha pfi mabindu ngauri ndi mudzia mabindu.

O tshea ene muṅe nga lufhanga.



Kha ri diphine

Kha ri tambe mutambo wa tshikhalani. Shumisani madaisi na zwiswayi ni tshi tamba, ni thuntshele tshikhalani ni kha nomboro ya 1.

<b>16</b> Ni vhuya hayani shangoni no tsireledzea. 	<b>15</b> 	<b>14</b> 	<b>13</b> Ni ṽangana na muthu asili. Ni tea u sa tamba musi ni tshi kha ḡi amba na uyu muthu. 
<b>9</b> Ni a kona u tshimbila ṽwedzini. Thuntshelani ṽṽha ni kha 12. 	<b>10</b> 	<b>11</b> Ni a kona u vhona ḡifhasi. Thuntshelani ṽṽha ni kha 15. 	<b>12</b> 
<b>8</b> 	<b>7</b> Ni tea u ambara suthu ya vhuendatshikhalani. Ni songo tamba. 	<b>6</b> 	<b>5</b> Ni kavha ṽwedzini. 
<b>1</b> Thuntshelani ṽṽha. 	<b>2</b> 	<b>3</b> Thuntshelani ṽṽha ni ye kha 10. 	<b>4</b> 



Kha ri ambe

Ambani uri ni vhona u nga mirero iyi i amba mini. Talani mutalo u tshi bva kha murero u tshi ya kha t̄halutshedzo yawo kha kholomo i re kha tshanda tsha u la.

Mirero ndi kuambele kupfufhi kune kwa ri nea mulaedza wa tshipentshela.

Mulomo a u dalelwi nga mulambo.

U naka a hu fani na u d̄ihwa.

Mutsinda ndi khwiṅe, shaka ndi bulayo.

Mutshetshete wo beba muṅanzwa.

Tshi na phepho a tshi sumbedzwi mulilo.



Muthu a tshi t̄oda tshithu u tou d̄ishumela nga ene muṅe.

Mutsinda u a u fara zwavhuḍi u fhira shaka la.

Muthu ane a u d̄ivha a nga u thusa a sa sedzi zwine wa vha nazwo.

Muthu wa mazuwo ha kundwi nga tshithu.

Muthu o nyadzeaho (mubebi) u fhedza o vha na ṅwana a re na vhuimo vhutshiloni.



### Mitshila ndi mini?

Mitshila i fana na thangi, zwi fhambana fhedzi ngauri i t̄umiwa i tshi tev̄hela midzi kana matsinde a maipfi u itela u shandula zwine ipfi la amba.

Tsumbo:  
-fulu zwi amba "zwinzhi",  
zwine zwa amba uri dakatofulu zwi amba dakalo linzhi.

### Midzi iyi i amba mini?

Mudzi	T̄halutshedzo
-fulu	zwinzhi
-lume	tsha tshiduna
-ela	itela nyito



Kha ri n̄wale

Talelani maipfi a re midzi kana matsinde.  
Ni tangedzele mitshila i re magumoni a maipfi aya.

Word bank containing the following words in various colored boxes:

- khombofufu
- ndoulume
- thusana
- imbela
- ndoukadzi
- khosana
- mukukulume
- gemofulu
- mbudzana
- gumofulu
- shangoni
- shumela
- malume
- shangoni
- gukulume
- rumana
- rengisa
- bikela
- budzwana
- dakalofulu
- khambana

Nangani maipfi maṭanu kha ayo ni a shumise mafhungoni.


Nangani ipfi lone, ni tume mutshila wa **-ana** ni kone u n̄wala ipfi liswa afho tshikhalani.

khumba	Mvula yo na. Ndi hone _____ dzi tshi ḡo ḡala.
fara	Ni tshimbile no _____ musi ni tshi pfuka bada.
budzwa	Kholomo ya mboho ndi budzwa ya tsadzi yone ndi _____
londa	Riṅe sa mashaka ri tea u _____
mbudzi	Ro ya bulasini ra vhona hu na _____ nnzhi dza mavhalavhala.
thusa	Vhana vha kiḡasi yashu vha khou _____ u n̄wala tshuṅwahaya.





Kha ri vhale

Kha ngano nnzhi dza sialala zwipuka zwi tshila sa vhathu.

Vhalani tshiṭori itshi ni elekanye nga vhabvumbudzwa vha zwipuka.



Ho vha hu na muri ngadeni. Muya wa thoma u vhudzula, kuṭari kuṭuku kwa thoma u dzinginyea.

Kwa wa. Kwa wa ku tshi tsa, asikuḷa, u vhuya u swika ku tshi wela nṭha ha hatsi fhasi ha muri. Ho vha ho dzula tshimange henefho hatsini. “Ri a vusa iwe kuṭari kudala kuṭukuṭuku,” hu amba tshimange. “Ri nga tamba roṭhe?”

Kuṭari kwo vha ku tshi ṭoḏou fhindula uri ee, musi muya u tshi dovha wa vhudzula. Vhudzuu! muya wa vhudzula, wa hwala kuḷa kuṭari, kwa gonya, kwa gonya, asikuḷa makoleni. Muya wa ku hwalela kulekule. Wa swika wa ku posa tsini na bada, kwe puṭaa zwavhuḏi.



“Ri a vusa iwe kuṭari kuṭukuṭuku kwaṭaḏa,” hu amba tshiṇoni tshe tsha vha tshi tsini na bada. “Ri ḏo dzula roṭhe?” “Hezwi zwithu ndi zwiṅwevho,” hu amba kuṭari kuṭukuṭuku. “Tshimange tsho ri ndi mudala. Zwino tshiṇoni tshi ri muvhala wanga ndi ṭaḏa. Ndo ḏaḏa a thi tsha ḏivha muvhala wanga!”



Kuṭari kwo vha ku tshi kha ḏi ri ku a vhudzisa tshiṇoni musi muya u tshi dovha wa vhudzula. Vhudzuu! muya wa vhudzula, wa hwala kuḷa kuṭari, kwa gonya, kwa gonya, asikuḷa makoleni. Muya wa ku hwalela kulekule. Wa swika wa ku posa mudavhini muhulu, kwe puṭaa zwavhuḏi.

Ho vha hu na kholomo mudavhini, dzi tshi khou fula hatsi. Inṭwe ya idzi kholomo ya ḏa tsini na kuṭari. “Moo,” hu amba kholomo. “Ri a vusa kuṭari kuṭukuṭuku kwa tshitopana.”

“Hezwi zwithu ndi zwiṅwevho,” hu amba kuṭari kuṭukuṭuku. “Tshimange tsho ri ndi mudala, tshiṇoni tsha ri muvhala wanga ndi ṭaḏa. Zwino kholomo i ri muvhala wanga ndi tshitopana. Ndo ḏaḏa a thi tsha ḏivha muvhala wanga!”



Kwo vha ku tshi kha ḏi ri ku a vhudzisa kholomo musi muya u tshi dovha wa vhudzula. Vhudzuu! muya wa vhudzula, wa hwala kuḷa kuṭari, kwa gonya, kwa gonya, asikuḷa makoleni. Muya wa ku hwalela kulekule. Wa swika wa ku posa nṭha ha thavha khulu.

### Musi ni sa athu vhala

- Lavhelesani zwifanyiso na ṭhoho ni lingedze u humbulela uri maṅwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbudzani maṭo (u sikima) kha siaṭari ni wane uri ni ḏo vha ni tshi khou vhala nga mini.



### Musi ni tshi khou vhala

- Vhambudzani zwe na humbulela na zwe na vhala. ● Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṭha.



Duvha:

**M A I P F I**

**M**

**A**

**S**

**W**

**A**



Kha ri ambe

Ndi mini tsho itaho uri kuṭari ku we murini?  
 Kuṭari kwo tshimbila hani ku tshi bva kha tshipuka tshiṅwe  
 ku tshi ya kha tshiṅwe?  
 Ndi nga mini muṅwali a tshi shumisa ipfi “vhudzuu”?  
 Hu na zwiṅwe zwiṭori zwine na zwi ḍivha zwine khazwo zwipuka  
 zwa amba?



Kha ri ite nyito

Ni vhona u nga hu ḍo bvelela mini tshi no tevhela tshiṭorini itshi?  
 Ni vhona u nga tshiṭori itshi tshi ḍo fhela nga ṅilade?

Olani ṅdila ye kuṭari kwa tshimbila ngayo u bva murini u swika  
 kha kholomo.



Kha ri ṅwale

Zwino ṭalutshedzani zwe na ola ni tshi shumisa maipfi a no ri:  
 “tsha u thoma, “ha ḍa”, “nga murahu” na “tsha u fhedzisela”.

Tshā u thōma kuṭari kwo
Ha ḍa he kwa
Nga murahu
Tshā u fhedzisela




Kha ri vhale

Kha ri vhone uri tshiṭori tshi fhela nga ṅilade



Kuṭari kwa lala henefho tshifhinga nyana. Ha mbo swika mbudzi. “Ri a vusa kuṭari kuṭukuṭuku kutswuku,” hu amba mbudzi. “Wo ḍa u dzula na ṅe ngeno thavhani?” Hezwi zwithu ndi zwiṅwevho,” hu amba kuṭari kuṭukuṭuku. “Tshimange tsho ri ndi mudala, tshiṅoni tsha ri muvhala wanga ndi ṭaḍa kholomo ya ri muvhala wanga ndi tshitopana. Zwino mbudzi i ri muvhala wanga ndi mutswuku. Ndo ḍaḍa a thi tsha ḍivha muvhala wanga!”



Kuṭari kwa sokou lala henefhaḷa ku sa tsukunyei. “Ri a vusa kuṭari kuṭukuṭuku kwa buraunu,” hu amba nguluvhe. “Ndo ṭoḍou u ḷa zwenezwino. Ndi muya we wa u ḍisa fhano?” “Hezwi zwithu ndi zwiṅwevho,” hu amba kuṭari kuṭukuṭuku. “Tshimange tsho ri ndi mudala, tshiṅoni tsha ri muvhala wanga ndi ṭaḍa kholomo ya ri muvhala wanga ndi tshitopana, mbudzi ya ri muvhala wanga ndi mutswuku. Zwino nguluvhe i ri muvhala wanga ndi buraunu. Ndo ḍaḍa a thi tsha ḍivha muvhala wanga!”



Khathihi fhedzi kuṅwe kutukana kwa mbo ḍi vhona kuṭari kwa ku doba. “Kha vha vhone,” u amba na mme awe. “Kha vha vhone kuṭari kwa muvhala wa musuku khokwu. Kha vha vhone aya maṅwe maṭari. A na muvhala mudala na wa ṭaḍa na wa tshitopana na mutswuku na wa buraunu na wa musuku.” “Ee,” hu amba mme awe. “Zwino vhunga tshilimo tsho fhira, maṭari a na mivhala ya tshifhefho.”



Kha ri ite nyito

Itani ḷitambwa ḷa tshiṭori itshi. Hu tea u vha na vhatambi vha ṭahe:

- Muthihi a vhe kuṭari
- Vhaṅwe vha vhe zwipuka na tshiṅoni
- Muthihi a vhe kutukana
- Muthihi a vhe mme
- Tsha u fhedzisela, muthihi a vhe muanetsheli

Muanetsheli u ṭalutshedza mafhungo ane a sa ḍo ambiwa nga zwipuka, tshiṅoni, kutukana, mme na kuṭari.



Duvha:



Kha ri ħwale

Kuṭari ku amba na zwipuka zwingana? Zwi ħwaleni kha mutevhe ni ambe uri tshipuka tshiñwe na tshiñwe tsho ri mini kha kuṭari.

Tshipuka	Tsho ri mini kha kuṭari?
1	
2	
3	
4	
5	

Kutukana kwo amba mini malugana na muvhala wa kuṭari?

Mme a uku kutukana vho fhedza vho ku vhudza mini malugana na muvhala wa kuṭari?

Ni vhona u nga itshi tshiṭori ndi tsha vhukuma? Ngani?

Ni vhona u nga tshiṭori itshi tsho bvelela nga ħwedzi ufho? Ndi nga mini ni tshi ralo?





Kha ri ambe

Lavhelesani tshiṭori tsha kuṭari hafhu.

- Ambani uri tsho thoma hani.
- Bulani uri tsho fhela nga nḡila ifhio.






Kha ri ṅwale

Olani tshifanyiso tsha u sumbedza kuthomele kwa tshiṭori itshi ni kone u ṅwala phara nga ha kuthomele kwatsho.

Thomani nga u ṅwala tshiṭori sa mvetomveto ni kone u hambela khonani yaṅu uri a tshi dzudzanye. Tshi ṅwaleni nga vhuronwane zwikhalani zwi re afho fhasi. Tshiṭori tshaṅu tshi tea u vha tsha vhulapfu ha maipfi a re vhukati ha 120 na 140.




Duvha:



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza uri ho bvelela mini kha kuṭari musu ku tshi khou vhudzulwa nga muya ni kone u ṅwala phara nga zwe zwa bvelela kha mutumbu wa tshiṭori.


Large empty rounded rectangular box for drawing or writing.

Four horizontal lines for writing.

Olani tshifanyiso tsha kufhelele kwa tshiṭori ni kone u ṅwala phara nga kufhelele kwatsho.

Large empty rounded rectangular box for drawing or writing.

Four horizontal lines for writing.





Kha ri ite nyito

Vhalani mirero ni ambe nga zwine ya amba. Olani zwifanyiso zwa u sumbedza mirero iyi. Tsha u fhedzisela, ñwalani fhungo ni tshi sumbedza zwine murero muñwe na muñwe wa amba.

1

Tshé mulomō wa amba ndi tshé mbilu ya ambavhō.

---



---

2

A ñu na khalali i nō fa i songo bika.




---



---

3

Ntsha ya la muñawa a i ñumi.




---



---

# Mbambe ya mitshila na thangi



Kha ri diphine

Zwino lingedzani u ita mbambe ya mitshila na thangi. Itani mbambe na khonani yaṅu. Wanani uri ndi nnyi a no ḡo ṭavhanya u wana na u talela thangi kana mitshila.



kusidzana

lutukana

ḡifhisa

kararu

ramadi

ṅemuḡi

gomofulu

malume

ḡukululume

shumela

mbudzana

ḡifhura

ṅḡoulume

bisini

ṅḡoukadzi

tshimangana

mukukulume

nyalunako

tshiikadzi



Kha ri ṅwale

Nangani maipfi a no bva tshifanyisoni ni a shumise kha u vhumba mafhungo.




Kha ri vhale



## Risipi ya saladi ya mitshele

Zwishumiswa (Tthinganywa)

- Maapula a 2                      Zwilebula zwa 2 zwa swigiri
- Miomva ya 2                    Papawe la 1
- Swiri la 1                        Tshienge tsha 1

### Kuitele





1. Swotolani maapula ni a tshetshekanye a bve dzikhubu.
2. Tshetshelelani miomva.
3. Vhadani papawe ni li tshetshekanye li bve dzikhubu.
4. Vhadani tshienge ni tshi tshetshekanye tshi bve dzikhubu.
5. Tanganyisani mitshele iyi kha bawele.
6. Hamulelani swiri.
7. Shelani dzhusi ntha ha saladi.
8. Nunedzani swigiri.



Kha ri n'wale



Ni nga shumisa vhugai kha u ita saladi ya mitshele?

	Rannda	Senthe
 R1,50 muthihi	.....	.....
 R2,00 lithihi	.....	.....
 R6,00 tshithihi	.....	.....
 R4,00 lithihi	.....	.....
Tthaganyelo	.....	.....

R1,50 muthihi

R2,00 lithihi

R6,00 tshithihi

R4,00 lithihi

Tthaganyelo



Kha ri ambe

Ni ita mini musu no no tshetshelela miomva?

Ni ita mini musu ni sa athu nunedza swigiri kha saladi?

Wanani uri ni do tea u shumisa zwishumiswa zwa tafulani zwifhio kha u ita saladi. Zwi nwaleni.


Duvha:



Kha ri hwale

Zwino hwalani risipi yanu inwi muhe ya zwiliwa zwine na zwi funesa.



Kha ri ite nyito

Vhalani fhungo lihwe na lihwe, ni tangedzele lisala line na nga li shumisa vhuimoni ha Madzina a muvhala **mutswuku**.

**Musidzana** u dzula Durban.

nhe	iwe/inwi	rihe	ene	tshone	vhone
-----	----------	------	-----	--------	-------

**Mutukana** ndi mutambi wa bola wa biko.

nhe	iwe/inwi	rihe	ene	tshone	vhone
-----	----------	------	-----	--------	-------

**Ntakadzeni na Peter** vha pfana na u tamba bola tshikolo tshi tshi bva.

nhe	iwe/inwi	rihe	ene	tshone	vhone
-----	----------	------	-----	--------	-------

**Mmbwa** i pfana na u bambela mulamboni.

nhe	iwe/inwi	rihe	yone	tshone	vhone
-----	----------	------	------	--------	-------

Lisala ndi ipfi line la sala vhuimoni ha dzina kana la shuma na dzina fhungoni. A pfufhifhadza mafhungo na u ita uri zwi leluwe u a vhala.

Risipi ya

Zwishumiswa thimbanywa


Kuitele




Kha ri ñwale

Ñwalani maipfi o teaho fhethu ho teaho.

Masalamasumbi a sumbedza vhuimo ha tshithu kana zwithu. A na vhuimo ho fhambanaho. Tsumbo: ino, iyi, iyo na iļa.



\_\_\_\_\_ ndi dzhasi ļanga.



\_\_\_\_\_ ndi ñwedzi.



\_\_\_\_\_ ndi tshiřarařa tshine nda dzula khatsho.



\_\_\_\_\_ ndi gungwa.



\_\_\_\_\_ ndi tshiřarařa tsha Biko Road.



\_\_\_\_\_ ndi baisigiri yanga.



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo maņa mañwe na mañwe a no sumbedza ļisumbaafha na ļisumbafhaļa.


Duvha:

Shumisani masala masumbi ni tshi langiwa nga vhukule (tsini kana kule).

Sumbedzani **fhando**, **afha**, **afho** na **fhaja**.



\_\_\_\_\_ ndi tshimange tshanga.



\_\_\_\_\_ ndi rokho yanga.



\_\_\_\_\_ ndi zwimange zwanga.



\_\_\_\_\_ ndi moḁoro wa mudededzi wanga.



\_\_\_\_\_ ndi ḁaledzi.



\_\_\_\_\_ ndi mimoḁoro.



Kha ri ḁwale

Ḃwalani mafhungo maḁa maḁwe na maḁwe ane mavhili ao a thoma nga **iyi** na nga **itshi** na maḁwe mavhili a no thoma nga **iḁa** na nga **tshiḁa**.




Kha ri n'wale

Talelani masala one mafhungoni aya.

- Heyi ndi thuthuthu **yawe/ya ene**.
- Moḁoro **wavho/wa vhone** khoyu.
- Iyi ndi bolopheni **yaṅu/ya inwi**?
- Hetshi ndi tshikolo **tshashu/tsha riṅe**.
- Heḽi ndi dzhasi **ḽawe/ḽa ene**.
- Iyi ndi founu **yaṅu/inwi**?
- Iyi mmbwa ndi **yanga/nṅe**.



- Ndi **tshawe/ene**.
- Ndi **zwavho/vhone**.
- Ndi **tshaṅu/inwi**.
- Ndi **zwashu/riṅe**.
- Ndi **tshawe/ene**.
- Ndi **tshanga/nṅe**.
- Mmbwa ndi **yanga/nṅe**.



Kha ri n'wale

Vhambedzani mafhungo a re kha tsha monde na mafhungo a re kha tsha u ḽa are na masala masumbavhuṅe one.

- Hoyu ndi moḁoro washu.
- Hetshi ndi tshisibe tsha Nomsa.
- Heyi ndi mmbwa yanga.
- Hedzi ndi bugu dza khonani yanga.
- Heyi ndi hemmbe ya Takalani.
- Hedzi ndi bugu dzaṅu.

- Ndi tshawe.
- Ndi yawe.
- Ndi dzaṅu.
- Ndi dzawe.
- Ndi washu.
- Ndi yanga.

ḽisala ḽisumbavhuṅe ndi ipfi ḽine ḽa sala vhuimoni ha dzina kana ḽa shuma na dzina ḽi tshi sumbedza vhuṅe.



Shumisani masalamasumbavhuṅe mitaladzini i si na tshithu tsini na mafhungo.

Shumisani maipfi a tevhelaho uri a ni thuse.

dzavho
yawe
yashu
zwawe

- Ndi moḁoro wa John. Ndi wawe.
- Heyi ndi rokho ya Ann. Ndi \_\_\_\_\_.
- Heyi ndi goloi ya riṅe. Ndi \_\_\_\_\_.
- Heyi ndi founu ya Takalani. Ndi \_\_\_\_\_.

- Hedzi ndi bugu dza vhatukana. Ndi \_\_\_\_\_.
- Hezwi ndi zwienda zwa Jim. Ndi \_\_\_\_\_.
- Heyi ndi bulasi ya vha hoyu muṭa. Ndi \_\_\_\_\_.



Kha ri n̄wale

Livhanyani mafhungo a re kha khoḷomo ya u thoma na a re one a re kha khoḷomo ya vhuvhili. Lavhelesani maipfi o talelwaho nga fhasi. Mafurase matswuku a ḍo ni thusa u nanga masala one ane na ḍo thoma ngao mafhungo.

N̄ne na vha hashu a ri dzuli Makhado.

Maria ha iti tshuḥwahaya nga madekwana.

Mmbwa ya hashu a i ḷi khovhe.

Inwi a ni tambi tshese nga masiari.

Ntakadzeni ha bambeli tshikoloni.

Vhana a vha pfani na maapula.

N̄ne a thi na tshifuwohaya tsha mmbwa

Mukomana wanga na n̄ne a ri eḍeli nga awara ya 8 (malo).

Ene u tamba thenisi.

Inwi ni tamba bola.

Vhone vha pfana na maswiri.

Riṅe ri dzula Makhado.

Ene u vha a tshi khou ṭalela TV.

Yone i ḷa marambo.

Riṅe ri eḍela nga iri ya 9.


N̄ne ndi na ṅdou.



Kha ri ḍiphine

Thusani Jim uri a wane ṅḍila ya u ya hayani. Ni tea u tshimbila no livha he baisigiri ya sedza hone u itela u mu thusa u wana ṅḍila kha meizi (mukwita).

MATHOMO



HAYANI





Kha ri ambe



Kha ri ite nyito

Vhalani ndaela ni kone u țalutshedza khonani yaņu uri ni tea u ita mini kha u khavhisa tshikukwana itshi.

### Zwine na tea u vha nazwo

Tshikate tsha wuļu ya u luka  
Tshifhuțabibi tshithihi kana luđarața lwa u vhofha  
Mațo, mulomo na milenzhe zwi no bva kha  
siațari ļa zwigeriwa  
Guļuu i no fara



### Kuitelwe kwa phomphom

- 1 Olani zwitendeledzi zwi hulwane zwi vhili, zwi no fana kokotolo, kha tshipiđa tsha khadibodo. Zwi gereni.
- 2 Olani zwitendeledzi zwi țuku zwi vhili nga ngomu ha zwitendeledzi zwi hulwane. Zwi gereni, u itela uri zwitendeledzi zwaņu zwi hulwane zwa khadibodo zwi vhe zwo no vha na mabuli vhu kati
- 3 Nambatedzani zwitendeledzi izwi zwi vhili, ni zwi pombe nga wuļu ya țađa i tshi fhira kha buli ni tshi i tanda u mona na zwitendeledzi nga nņa u swika zwo no tandiwa tshoțhe. Ni nga shumisa vhu tambo vhu vhili kana vhu raru u itela u pomba zwitendeledzi nga u țavhanya.
- 4 Ni tshi shumisa tshigero tshi no fhira, gerani wuļu memeni dza zwitendeledzi izwi zwi vhili.
- 5 Ťomani tshifhuțabibi kana vhu đarața ha u vhofha uri ni ite milenzhe ya tshikukwana.
  - Lunzhedzani luđali lwa wuļu vhu kati ha zwitendeledzi zwa khadibodo ni vhofhe zwi khațhe. Vhofhani mapfundo mavhili, ni kone u bvisa magarața.
  - Zwino itani phomphom țukhu nga zwiļa zwitendeledzi zwi țuku. Itani zwi no fana na zwa u thoma nga nņa hauri phomphom iyi a i țođi milenzhe.

### Zwino itani tshikukwana tshaņu.

- 6 Nambatedzani phomphom mbili nga guļuu.
- 7 Petani tshifhuțabibi kana luđarața lwa u vhofha uri ni ite milenzhe mivhili ya tshikukwana.
- 8 Gerani milenzhe, mațo na mulomo zwi tshi bva kha siațari ļa zwigeriwa ļa re murahu ha bugu yaņu.
- 9 Nambatedzani izwi zwithu kha phomphom dzaņu nga guļuu.

Kha ri nŵale



Rinani tshikukwana tshaņu dzina.

Ni fanela u vha na mini uri ni kone u ita dziphomphom?

Ndi nga mini ni tshi tea u vha na guļuu?

Duvha:

# Tshikukwana tsha kubogisi kwa makumba



Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwifanyiso ni ñwale ndaela dza u ita tshikukwana tsha khathoni Ñwalani ndaela sa mvetamveto u thoma ni kone u dzi ñwala nga vhuronwane afho fhasi.



Ni nga shumisa maipfi a tevhelaho uri a ni thuse.

pennde

Kubogisi kwa makumba

nga nnḁa

nga ngomu

geredzelani

tshigero

Ni tea u vha na matheriala?

zwivhumbeo zwa ðhofunderaru (thiraiengele)


Ndaela

1

2


3

4

5

6

7



A

## DENZHE LA VHANA

Duvha

Dzina la gurandza

22 Lambamai 2015

## Nwana wa miŋwaha ya 11 u anḡadza bugu ya u bika

Thoho ya mafhungo

Zoe Bain

Nḡivhadzamuvhigi



Phara i re marangaphanḡa

Jack Witherspoon u fana na mutukana muŋwe na muŋwe a re na miŋwaha ya 11. U tamba nga tshikeitibodo, u tamba bola ya milenzhe nahone u pfana na u bika.

Fhedziha Jack, we a fhedza miŋwaha minzhi tshee a bebwa a tshi khou lwa na vhuhoḡa, u kha ḡi tou bva u anḡadza bugu yawe ya u bika ya u tou thoma i no pfi “*Twist it up*”.

Jack u thoma u takadzwa nga u bika e na miŋwaha ya sumbe musi we a fhedza tshifhinga tshilapfu e sibandela. O vha a tshi anzela u ḡalela mbekanyamushumo kha theḡevishini ya henengei sibandela, ha vha hone he a ḡangana hone na tshaneḡe ya *Food Network*.

A thoma u ḡiitela risipi dzawe ene muḡe zwenezwi e sibandela, a ri musi a tshi vhuya hayani, a thoma u dzi edzisa.

Bugu ya Jack i khou rengiwa liḡhasini loḡhe, nahone u ita kosekose ya tshelede i no bva kha thengiso ya bugu a i fha vhana vha vhashai uri i vha thuse musi vha tshi lwala.



Kha ri ambe

Vhalani atikili A na B vhuvhili hadzo. Musi ni kha tshigwada, ambani nga idzi atikili. Ambani nga phindulo dza mbudziso dzi tevhelaho.

## Musi ni sa athu vhalala

- Lavhelesani zwifanyiso na thoho ni lingedze u humbulela uri maŋwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbidzani maḡo (u sikima) kha siaḡari ni wane uri ni ḡo vha ni tshi khou vhalala nga mini.



## Musi ni tshi khou vhalala

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhalala. • Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nḡha.

Thoho dza mafhungo ndi dzifhio nahone dzi kunga dzangalelo laḡshu nga nḡila ifhio?

Ndi zwifhio zwi re kha phara ya u thoma nahone zwi kunga dzangalelo laḡshu nga nḡilaḡe?

Atikili iŋwe na iŋwe i khou amba nga mini?

Atikili iŋwe na iŋwe i amba nga zwiitei zwifhio?



# Tshikolo tsha New Town tshi a wina hafhu

8 Thafamuhwe 2015


*Bheki Phakati*

Gireidi 4 ya Tshikolo tsha New Town yo wina pfufho musi hu tshi ffululedzwa World Book Day mulovha. Kijasi ya Gireidi 4 yo vhalela zwiṭori vhana vha Gireidi 1 na 2 afha tshikoloni tshavho. Nwana muṅwe na muṅwe wa Gireidi 4 o vhalela zwiṭori vhana vha Gireidi dza fhasi. Vhana vha kijasi ya Gireidi 4 vho tou ḍiitela bugu dzavho vhone vhaṅe.

Dziṅwe bugu dzo lambedzwa nga vhaandadzi nga mahala. Vhana vhaṭuku vha Gireidi 1 na 2 vho takalela bugu idzi dza makolokolo. Vhunzhi ha vhana vha bva miṭani ya vhashai lune vha si vhe na bugu dzavhuḍi ngaurali miḍini yavho.

## Muṭaṭisano wa Design a Bookmark.

Vhasidzana vhavhili vha kijasini ya Gireidi 4 vho wina Muṭaṭisano wa *Design a Bookmark*. Vhawini, Bongsi Dube na Mary Smit, vhe vha vha songo takala zwone, vho wina pfufho ya bugu dza fumi nge vha ita tswayabugu dzi songo ḍowelwaho.



Bongsi Dube na Mary Smit

Vhawini vha Muṭaṭisano wa *Design a Bookmark*



Kha ri ṅwale

Shumisani thangi dza u ṭukufhadza dza **tshi, ku** na **lu** kha madzina a re zwiṭangeni ni a ṅwale afho zwikhalani.

Vha ri vho vhuya na _____ kwa Mbahe (mutukana)	(Nṅḍu) _____ ku no rengiswa khakwo aisikhirimu kwo vula.
Ni songo mu nyadza na ri ndi _____ lu ḍo ni mangadza (musekene)	ṅeani (tshimange) _____ lwo xelaho vhudzulo.
Khaphu yo winwa nga _____ (musidzana) tsha fhano.	(Nṅḍu) _____ tshi no rengiswa khatsho aisikhirimu tsho vula.
(Thanda) _____ lwo vunḍea.	Hu pfi (khaladzi) _____ kwawe kwo wina pfufho ya bugu.

U shumisa **tshi, ku** na **lu**  
 Ri shumisa lu kha u sumbedza u sekana ha tshithu. "Lutanda lwo vunḍea."  
 Ri shumisa **tshi** na **ku** kha u sumbedza u ṭukufhala ha tshithu. "**Tshitukana** tsha fhano tsho vhuya na **ku**ṅoni kwa u fuwa."

Itani ndongazwiga dzo teaho magumoni a mafhungo aya.

Yoo Jack o ṅwala bugu ya bvumo \_\_\_\_\_

ṅamusi ḷo vha ḷi Duvha ḷa Bugu ḷa ḷifhasi \_\_\_\_\_

Ndi nnyi we a wina pfufho \_\_\_\_\_

Ndi nga mini Tshikolo tsha New Town tsho wina pfufho \_\_\_\_\_





Kha ri ite nyito

Shumani na khonani yaṅu ni pulane atikili ya gurandṅa i no amba nga zwe zwa koniwa tshikoloni tsha haṅu. Atikili yaṅu i tea u vha na vhulapfu ha maipfi a vhukati ha 60 na 80.

Elekanyani nga ṭhoho ine na ḍo ṅwala ngayo. ṅwalani ṭhoho ya atikili yaṅu vhukati ha mepe wa muhumbulo ni dzhenise zwibogisini zwiṅa zwithu zwiṅa zwine na ḍo ṅwala ngazwo. Ni nga kha ḍi shumisa mepe wa muhumbulo uri u ni dededze musi ni tshi ṅwala atikili ya gurandṅa.



1

Blank writing area for step 1.

2

Blank writing area for step 2.

Atikili yanga ya gurandṅa ndi:

Blank writing area for the title.

3

Blank writing area for step 3.

4

Blank writing area for step 4.



- Shumisani mapa wa mihumbulo uri u ni thuse u pulanela u ṅwala
- ṅwalani mvetamveto • Humbelani khonani yaṅu a dzudzanye mvetamveto yaṅu • Vusuludzani maṅwalwa aṅu ni ite ndulamiso dzo teaho • Zwino ṅwalani maṅwalwa a ya buguni yaṅu nga vhudele.



Duvha:

MAIPFI

M  
A  
S  
W  
A

# DENZHE LA VHANA

Thoho

Duvha

Handwriting practice area with multiple horizontal lines for writing.

Olani tshifanyiso tshi no amba nga atikili iyi



Kha ri ite nyito

Lugisani tshipitshi tshi no amba nga atikili yaṅu ya guranna.

Shumisani vhusevhedi hu tevhelaho uri hu ni thuse.

### VHUSEVHEDI HA TSHIPITSHI TSHO LUGISWAHO

- Mukumedzo wanyu u tea u vha na na mathomo, mutumbu na magumo.
- Dubekanyani zwiltei nga ngona.
- Ni elelwe u ima nga ngona.
- Shumisani khalo yone ya ipfi.
- Ni vhe na vnutanzi uri vhothe vha khou ni pfa.
- Ambani ipfi lo tamba.
- Lavhelesani vhatshetshelesi.



Kha ri ṅwale

Diiteleni notsi pfufhi.






Dzhenisani madzina a re na thangi dza madzina dza vhunzhi dzo teaho afho zwikhalani. Tsumbo: Muthu muthihi, Vhāvhi vhaṭhu.

<p>1 Muḍi muthihi Mivhili</p>	<p>2 Liṅo liṭhihi Māvhihi</p>	<p>3 Sekwa liṭhihi Māvhihi</p>	<p>4 Lwayo luthihi Mbili</p>
<p>5 Ṭamaṭisi liṭhihi Māvhihi</p>	<p>6 Mutukana muthihi Vhāvhihi</p>	<p>7 Mulilo muthihi Mivhili</p>	<p>8 Tshisibe Zwivhili</p>
<p>9 Mulenzhe muthihi Mivhili</p>	<p>10 Musadzi muthihi Vhāvhihi</p>	<p>11 Khovhe nthihi Mbili</p>	<p>12 Mbevha nthihi Mbili</p>
<p>13 Shango liṭhihi Māvhihi</p>	<p>14 Ñwana muthihi Vhāvhihi</p>	<p>15 Luaviavi luthihi Mbili</p>	<p>16 Lulungu luthihi Māvhihi</p>

1 midzi, 2 zwikolo, 3 maṅo, 4 zwisidzana, 5 vhatukana, 6 maṭamaṭisi, 7 miungo, 8 zwisibe, 9 milenzhe, 10 vhasidzana, 11 khovhe, 12 mbevha, 13 makole, 14 vhana, 15 nyaviyavi, 16 malwadze

### U ditola

Ndi a kona	😊	☹️
u vhala lungano lwa sialala.		
u vhala risipi.		
u vhala ndaela.		
u vhala atikili ya gurandḡa.		
u topola ṭhoho ya mafhungo, ṅdivhadzamuṅwali na marangaphandḡa.		
u pulanela u ṅwala tshiṭori.		
u pulanela u ṅwala ndaela.		
u pulanela u ṅwala risipi.		
u humbulela zwiṭori na kufhelele kwazwo.		
u ita liṭambwa la tshiṭori.		
u topola vhaanewa, puloto na fhethuvhupo.		
u shumisa thangi na mitshila.		
u shumisa masalavhunge na masalamasumbi.		
u shumisa thangi dza u ṭukufhadza tshi, ku na lu.		
u shumisa ndongazwiga dzo teaho magumoni a mafhungo.		





Kha ri n'wale

Ambani na khonani yaṅu nga tshitori tshine na khou ṭoḡou tshi n'wala. Nwalani mihumbulo yaṅu kha siaṭari ili.



- Shumisani mepe wa mihumbulo uri u ni thuse u pulanela u n'wala
- Nwalani mvetamveto • Humbelani khonani yaṅu a dzudzanye mvetamveto yaṅu • Vusuludzani maṅwalwa aṅu ni ite ndulamiso dzo teaho • Zwino nwalani maṅwalwa a ya buguni yaṅu nga vhudele.

Duvha:



Diiteleni bugu. Gerani siaṭari ili tevhelaho la heyi bugu. Gerani kha mitaladzi yo ṭhukhukanyiwaho. Petani kha mitaladzi heyi. Kha khavara yayo, nwalani dzina la bugu yaṅu. Nwalani dzina laṅu nga fhasi ha dzina la bugu ngauri ndi inwi muṅwali. Olani tshifanyiso kha khavara. Zwino nwalani tshitori tshaṅu buguni.



# KHAVARA YA NGA MURAHU



## MALUGANA NA MUÑWALI

Ñwalani dzina lañu

Miñwaha yañu

Hune na dzula hone

8

Liga la 4: gerani kha mutalo nga murahu ha musu no siñepulara bugu yañu.

# KHAVARA

Olani tshifanyiso hafha.



Ñwalani dzina la bugu hafha.

Ñwalani dzina lañu hafha (ndi inwi muñwali).

1

Liga la 1: petani kha mutalo wa zwithoma.

5

Handwriting practice area with four horizontal blue lines and a decorative border of ladybugs and a butterfly at the bottom.

Olani tshifanyiso hafha.

7

Handwriting practice area with four horizontal blue lines and a decorative border of ladybugs and a butterfly at the bottom.

Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.



Thomani u nwala tshiṭori tshaṅu hafha.

Four horizontal blue lines for writing.

2

Fhedzisani tshiṭori tshaṅu.

Four horizontal blue lines for writing.

7

3

Four horizontal blue lines for writing.

Isani phanda na tshiṭori tshaṅu hafha.



Olani tshifanyiso hafha.

9

Four horizontal blue lines for writing.

Nwalani uri hu bvelela mini  
magumoni a tshiṭori.

Olani tshifanyiso hafha.



Z  
W  
i

# Thero ya 3: Zwi kha zwothe zwine ra vhalala



r  
e

n  
g

o  
m

u

**Mañwalwa a mafhungomatsivhudzi**  
**Themo ya 2: Vhege dza 1 - 2**

## 33 Mutsho u ri mini? 70

U vhalala mafhungomatsivhudzi a u tou vhonwa. U vhalala tshati ya mutsho na tshatidungo ya kunele kwa mvula. Therisano yo ñisendekaho nga tshati ya mutsho.

U ñula mafhungomatsivhudzi a tshi bva kha tshati ya mutsho hu tshi vhambedzwa mutsho wa fhethu ho fhambanaho.

## 34 Mutsho wa ñamusini ndi... 72

U ita tshati ya mutsho hu tshi shumiswa zwigeriwa.

U vhiga mvumbo ya mutsho kha mbekanyamushumo ya TV.

Vhagudi vha ela kuvhigele kwavho khathihi na kuvhigele kwa vhañwe ngavho kijasini.

## 35 U shumisa mañaluli kha u ñalula madzina 74

U shumisa mañaluli kha u ñalutshedza zwifanyiso.

U ñivhadzwa digirii dza mbambedzo. U vhuba mafhungo hu tshi shumiswa mañaluli e a ñewa.

U fhedzisa tshitori hu tshi shumiswa mañaluli o teaho.

U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

## 36 Zwo itea kale 76

Tshifhinga tsho fhiraho: maiti a wanalesaho (maanzeli) na a sa wanalesi.

U ñwala zwiñwaliwaho dayarini zwi kha tshifhinga tsho fhiraho.

U topola maiti a re kha tshifhinga tsho fhiraho.

U ñwalulula mañwalwa a tshi bva kha tshifhinga tshi ñaho a tshi ya kha tsho fhiraho.

Mañaluli a mbambedzo/digirii dza mbambedzo.

## 37 U vhalala mafhungo matsivhudzi 78

U vhalala ñiñwalwa ña mafhungomatsivhudzi - phamfuñethe. Tholokanyondivho yo ñisendekaho nga phamfuñethe.

U ita phamfuñethe i re na zwi no tou vhonwa zwi tshi ñea vhatu mafhungomatsivhudzi.

U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

## 38 U ñetshedza mañhungomatsivhudzi 80

U pulanela u ñwala phamfuñethe. U ita phamfuñethe i ñea vhatu mafhungomatsivhudzi a re na zwi no tou vhonwa nahone zwo tou ñwaliwa. U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

## 39 U vhalala tshati uri ni wane mafhungomatsivhudzi 82

U vhalala tshatidungo ya mitambo. U fhindula mbudziso dzi no kwama tshatidungo.

U ita ñhoñisiso na u shumisa mafhungomatsivhudzi e a waniwa kha u ita tshatidungo.

U vhgela tshigwada tshatidungo.

## 40 U vhambedza zwithu 84

Ñdowedzo ya digirii dza mbambedzo. U shumisa digirii dza mbambedzo kha u ñalutshedza nyolo/tshifanyiso. Digirii dza mbambedzo dzine dza tea u elelwa.

U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

**U vhalala nganeapfufhi na u ñwala ñalutshedzo ya mvumbo**  
**Themo ya 2: Vhege dza 3 - 4**

## 41 U vhalala tshitori: Vhudifari ha Lulu 86

U fhedzisa tholokanyondivho yo ñisendekaho nga tshitori.

U sedzesa uri muanewa muhulwane u shanduka nga ñilañe u bva mathomoni u swika magumoni a tshitori.

U ita ngaganyamvumbo mbili dza muanewa: u rangani na nga murahu.

U bvedza ñitambwa ñi no sumbedza vhabvumbudzwa vho fhambanaho vha tshitorini.

U shumisa mañaluli kha u ñalutshedza vhaanewa vha re tshitorini.

## 42 Elekanyani nga tshitori itshi 88

U ñwala zwi ñwalwaho dayarini zwi tshi vhonwa nga ñito ña muanewa.

U topola maipfi othe a no ñalutshedza e a shumiswa kha ngaganyamvumbo ya muanewa.

U topola vhoñefhungo na maiti mafhungoni.

U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

## 43 Ñwalani tshitori 90

U pulanela u ñwala tshitori hu tshi ñalutshedzwa na u bvedza muanewa.

U shumisa mapa wa mihumbulo kha u ñalutshedza mvumbo khulwane dza muanewa.

U ñalutshedza uri muanewa u shanduka nga ñilañe u bva mathomoni u swika magumoni a tshitori.

## 44 Musi maiti e mushumoni 92

U ñwala mafhungo a no yelana na maiti e a shumiswa zwifanyisoni.

U livhanya maiti a tshifhinga tsha zwino na a tshifhinga tsho fhiraho khathihi na thutha maiti a si one.

U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

U vhalala tshitori ho sedzeswa vhaanewa vhaahulwane.

Tholokanyondivho i re mbudzisoñhoñisisi dzi no kwama vhaanewa.

## 45 Dayari ya tshiphirini ya Mandu 94

U vhalala tshitori ho sedzeswa muanewa muhulwane.

Tholokanyondivho i re na mbudziso dza ñhalaphindulo dzi no kwama vhaanewa.

## 46 Ndi vhatshu? 96

U nweledza tshitori dayarini hu tshi tevhedzwa tshifhinga tsho fhiraho.

Therisano nga muanewa muhulwane na mvumbo yawe.

U topola mvumbo dza muanewa muhulwane na u shumisa mañaluli kha u mu ñalutshedza.

U ñwala ñalutshedzo ya muanewa muhulwane.

Ñdogazwiga: maambelwa na pheledzo dza mafhungo.

## 47 Maiti hafhu 98

Mapfanisi sa tshipiña tsha nyito

U shandula maiti a re mafhungoni a tshi bva kha tshifhinga tsha zwino a tshi ya kha tshifhinga tsho fhiraho.

Pfano ya ñefhungo na ñiti.

U rekhoda maipfi maswa na ñalutshedzo dzao kha dikishinari ya ene muñe.

## 48 Pulanelani u ñwala tshitori 100

U shumisa kuitele kwa u ñwala, u songa mutumba, u ita mvetamveo na u dzudzanya.





Kha ri vhale

Kha ri vhale mepe wa mutsho.



Kha ri ambe

Ambani na khonani yaḡu nga mepe wa mutsho.

- Tshati i ni vhudza mini nga mutsho wa vunduni la haḡu?
- Mutsho wo tou ralo zwavhukuma ḡamusi?
- Ambani nga mutsho wa mavundḡu maḡwe.
- Vhathu vha Kapa Vhubvaḡuvha vha tea u ambara zwiambaroḡe kha mutsho wo raliho?
- Hune mutsho wa vha wavhuḡisa.

# Mvula ya n̄wedzi: Newville



Kha ri n̄wale


Ḑidzhieni ni tshi khou ya u vhala mvumbo ya mutsho kha TV ni tshi khou shumisa mepe u re kha siaṭari ḑa seli. N̄walani zwine na ḑo amba kha vunḑu ḑiṅwe na ḑiṅwe.

N̄walani madzina a mavunḑu.	Ṭalutshedzani mutsho. Thomani nga u amba uri thempheretsha i ḑo vha ifhio, ni kone u amba uri i ḑo na, hu ḑo vha na makole kana u ḑo vha mutsho wa masana naa.



Kha ri vhale


Vhalani tshati ine ya khou sumbedza tshikalo tsha mvula tsha Newville kha miṅwedzi ya fumbili (12). Ambani na muṅwe nga inwi uri ho na mvula nngafhani n̄wedzi muṅwe na muṅwe.




Kha ri n̄wale

Zwino fhindulani mbudziso hedzi.


Ndi nga n̄wedzi ufhio he ha nesa mvula?	
Ndi nga n̄wedzi ufhio he ha vha ho oma?	
Ndi miṅwedzi ifhio i no wela kha khalaṅwaha ya mvula?	
N̄ṅwaha ho na mvula nngafhani?	
Ndi miṅwedzi ifhio ye ya vha na tshikalo tshi no lingana tsha mvula?	
Ndi miṅwedzi ifhio ye khayoyi hu si ne mvula?	
Ni vhona u nga tshifhinga tsha khwiṅesa tsha u thoma u lima ndi tshifhio? Ngani?	



fhisa



fhisesa



fhisesesa



Kha ri ite nyito

Itani tshati ya mutsho. Gerani zwiga zwa mutsho zwi re nga fhasi kha siaṭari ili ni zwi nambatedze kha mepe uyu mavunduni o fhambananaho.



Kha ri ambe

Musi no no nambatedza zwiga izwi, ambani na khonani yaṅu nga tshati ya mutsho. Ni ambe uri mutsho wo ima nga ṅdilaḁe vunduni liṅwe na liṅwe.

mvula	makole	makole fhaḁa na fhaḁa	mutsho wa masana	khuli	phenyo na mvula ya mithathabo	gambogo	muya	mutsho wa masana



# U shumisa maṭaluli kha u ṭalula madzina

**MAṬALULI:** Ni ḍo vha ni tshi kha ḍi zwi hambula uri madzina ndi thinwa dza vhathu, fhethu na zwithu. Maṭaluli a ri ṅea mafhungomatsivhudzi a no kwama muthu, fhethu kana tshithu. A ṭalutshedza **madzina**. A ri vhudza nga mbonalo, vhuḍipfi, munukho kana muthetshelo wa zwithu kana muthu nahone a ita uri zwine ra amba kana ra ṅwala zwi takadze.



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi. Zwoṭhe zwi amba nga madzina. Vhudzani khonani yaṅu uri izwi zwithu zwi vhone, zwi nukha, zwi phuphedzea na u thetshela nga ṅilade.




Kha ri ṅwale

Zwino livhanyani maṭaluli a re kha khoḷomo ya u thoma na madzina a re kha khoḷomo ya vhuvhili.

Nangani phara ṭhanu dza madzina na maṭaluli dzine dza bva kha mitevhe i re afho ṅṅa ni dzi shumise mafhungoni maṭanu.


zheuzheu	tie
naka	bada
magodzhogodzho	maluvha
luvhilo	masiḷapere
ḍifha	matshipisi
fhisa	mashika
nakelela	gloi
dudela	khekhe
nukha	kumangana





Duvha:

M A I P F I  
 \_\_\_\_\_ M  
 \_\_\_\_\_ A  
 \_\_\_\_\_ S  
 \_\_\_\_\_ W  
 \_\_\_\_\_ A



Vhalani tshiṭori tshi re afho fhasi. Ni kone u ṅwala liṭaluli ḷa dzina liṅwe na liṅwe uri ni zwi vhone uri tshiṭori itshi tshi vho takadza nga ṅdilade.

Kha ri ṅwale

Iḷo dṅvha! \_\_\_\_\_ .

Watshi yanga ya \_\_\_\_\_ ya mbo lila.

Nda tsa mmbeteni wanga wa \_\_\_\_\_ .

Nda mbo ambara vhurukhu hanga ha \_\_\_\_\_ na dzhesi yanga ya \_\_\_\_\_ .

Nda nwa dzhusi ine ya \_\_\_\_\_ khatihhi na u ḷa sangwetshi ye ya vha i tshi \_\_\_\_\_ .

Ndi tshi fhedza nda namela bisi ya \_\_\_\_\_ .

Zwino ṅwalani mafhungo a malo a no amba nga kufhelele kwa tshiṭori itshi. Ni shumise maṭaluli kha u ṭalutshedza madzina oṭhe e na a shumisa.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_



i na luvhilo



i na luvhilosa




i na luvhilosesa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Tshifhinga tsho fhiraho:** Ri shumisa mapfanisi a nefhungo kha u sumbedza zwifhinga. Mapfanisi a tshifhinga tsho fhiraho a vhonala nga pfaḽaphuwi o.



Divhamaipfi

Talani mutalo ni tshi livhanya maiti a re kha tshifhinga tsha zwino na maiti a re kha tshifhinga tsho fhiraho.



Kha ri ḽwale

ḽwalani tshinḽwalwa tsha dayari tsha maipfi a no hovhelela 40 nga zwe na ita mafheloni a vhego yo fhiraho. Maiti oṽhe ane na ḽo a shumisa a vhe e kha tshifhinga tsho fhiraho.

Dayari yanga

dzi ḽa

vha tshimbila

u sea

ni vuwa

ri tamba

tshi thoma

vha ṽoḽa

tshi ya

zwi dzhia

lu gidima

tshi tshimbila

zwi imba

ku gidima

ḽi bambela

a renga

vhu eḽala

o sea

no vuwa

dzo ḽa

vho tshimbila

tsho thoma

ro tamba

tsho ya

vho ṽoḽa

lwo gidima

zwo dzhia

zwo imba

ḽo bambela

tsho tshimbila

ho eḽala

kwo gidima

o renga

Zwino tangedzelani mapfanisi a re kha vhuthihi.

Ni talele nga fhasi mapfanisi a re kha vhunzhi.

Duvha:



Kha ri vhale

Vhalani imeili ye Jim a nwalela Mandu. O i nwala i kha tshifhinga tshi daho. Tangedzelani maiti a re kha imeili ya Jim. Ni kone u nwala zwe a nwala zwi kha tshifhinga tsho fhiraho.

M A I P F I  
M  
A  
S  
W  
A

Ha [manduK@gmail.com](mailto:manduK@gmail.com)

I bva kha [jimS@yahoo.com](mailto:jimS@yahoo.com)

La 11 Thafamuhwe 2015 15:14

Mandu wanga

Matshelo ndi khou ya khempheni ya bola ya milenzhe. Ri do tshimbila lwendo lwa awara tharu ri tshi ya. Ri do la tshilalelo musi ro no pakulula bege dzashu nahone ri do edela lo no swifhala. Ri do vuwa nga matshelonitsheloni ra la vhuragane. Vho Khoutshu (mugudisi) vhashu vha do ri sumbedza kuitele kwa nyonyoloso. Ri do tamba bola tshifhinga nyana ra kona u vhona muvi dza bola.

I bva kha

Jim

Rumelani

Blank lined writing area on a laptop screen.



o naka



onakesa



o nakesesa



Kha ri vhale



**Musi ni sa athu vhala**

- Lavhelesani zwifanyiso na thoho ni lingedze u humbulela uri mañwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbudzani maṭo (u sikima) kha siaṭari ni wane uri ni ḡo vha ni tshi khou vhala nga mini.



**Musi ni tshi khou vhala**

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhala.
- Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṭha.

Vhunzhi ha vhana vha ita nyonyoloso tshifhinga tshoṭhe vha sa swiki hune vha humbula uri vha khou i ita. Vha ita nyonyoloso musu vha tshi khou tamba mudavhini kana luvhandeni lwa u tambela kana vha tshi khou raha bola tshikoloni kana vha tshi gidimela bisi.

Musi ni tshi ita nyonyoloso, ni thusa muvhili waṅu uri u khwaṭhe u itela uri u kone u ita zwine na tama u ita. Lingedzani u shumisa muvhili waṅu ḡuvha liṅwe na liṅwe! Khezwi ni sa iti zwa u bambela, u dzhoga, u tshimbila, u namela baisigiri, miṭharamuwo, u dantsa, u tshina kana u tamba bola kana nitebolo.

**Nyonyoloso i ni ṅea mbilu yo takalaho.**

**Musi ni tshi ita nyonyoloso mbilu yaṅu i a bommbesa malofha, ni fema nga u ṭavhanya nahone muvhili waṅu u wana okhisidzheni nnzhi.**

**Hezwi zwi ita uri mbilu i khwaṭhe.**

Miniti muṅwe na muṅwe wa nyonyoloso u na mushumo.

**Nyonyoloso i khwaṭhisa misipha**

Nyonyoloso i khwaṭhisa misipha yaṅu. Ni nga ita nyonyoloso nnzhi ni sa neti.

**Nyonyoloso i ita uri ni lungulule muvhili**

O onyolowa na u ṭharamuwa zwi lungulula muvhili. Hezwi zwi amba uri ni nga kona u tshimbidza zwanḡa na milenzhe ni sa pfi miraḡo yo hwetekana kana i tshi vhavha.

**Nyonyoloso i ita uri tshileme tshaṅu tshi langee.**

Musi ni tshi ita nyonyoloso, muvhili waṅu u vhulunga mapfura a tshikalo tsho linganelaho. Zwi ni thusa uri tshileme tshaṅu tshi langee – ni si nonese.

**Fhungudzani u ṭalela TV na u tamba mitambo kha khomphyutha**

## Mutakalo wa vhana



Vhana vha tea u ita nyonyoloso tshifhinga tshinzi vha sa fhedze tshifhinga tshinzi vho ṭalela TV



Kha ri ṅwale


Vhalani atikili ni fhindule mbudziso idzi.

Ulu ndi lushaka lufhio lwa mañwalwa?

A	Ndi risipi
B	Ndi lungano
C	Ndi liṅwalwa ḡa mafhungomatsivhudzi
D	Ndi ṭhalutshedzo

Mañwalwa aya a ri vhudza uri vhana vha tea u fhedza tshifhinga tshinzi vha tshi khou ita mini?

A	Vha sa ḡesi
B	Vha sa ṭaleli TV
C	Vha sa iti nyonyoloso
D	Vha sa tshimbilesi nga mimoḡoro





Duvha:




Atikili iyi i amba nga mbuelo tharu dza nyonyoloso. Ndi dzifhio?

Four horizontal blue lines for writing the answer to the first question.

Ni vhona u nga muṅwali u khou amba mini nga maipfi a “mbilu yo takalaho”?


Four horizontal blue lines for writing the answer to the second question.



Nwalani phamfulethe ya inwi muṅe ni tshi sumbedza vhuhulu ha nyonyoloso.

Kha ri ite nyito

A large empty rectangular box for writing the answer to the third question.




Empty white box for a name or identifier.

Empty white box for a name or identifier.





- Shumisani mepe wa mihumbulo uri u ni thuse u pulanela u řwala
- Nřwalani mvetamveto • Humbelani khonani yařu a dzudzanye mvetamveto yařu
- Vusuludzani mařwalwa ařu ni ite ndulamiso dzo teaho
- Zwino řwalani mařwalwa a ya buguni yařu nga vhudele.



Kha ri ite nyito

Pulanani na u řwala phamfulethe ya inwi muře.

Ni řo řwala nga mini?

**1** Ni řo bula mafhungomatsivhudzi afhio?

Handwritten response area for question 1.

**2** Ndi nga mini mafhungomatsivhudzi aya e na mushumo?

Handwritten response area for question 2.

**3** Ndi vhoneyi vhane vha řo vhuelwa nga mafhungomatsivhudzi aya?

Handwritten response area for question 3.

**4** Vhařivhi vha ri mini nga řhoho iyi ya mafhungo?

Handwritten response area for question 4.



Ni khou řořou vhudza vhathu mafhungomatsivhudzi afhio? Bulani mihumbulo mivhili.

Blank response box for the first part of the final question.

Blank response box for the second part of the final question.

Ndi nga mini mafhungomatsivhudzi aya e na ndeme?

Blank response box for the first part of the second-to-last question.

Blank response box for the second part of the second-to-last question.






Kha ri ambe

Nyolo i re afho fhasi i ri vhudza uri vhana vha takalela mitambo ifhio. I lavheleseni lwa tshifhinga nyana.

### Mitambo ine vhana vha i funesa



Kha ri ambe

- Tshifanyiso tsho raliho tshi vhidzwa upfi ndi tshatidungo. Heyi i khou ri vhudza uri vhana vha takalelesa mitambo ifhio.
- Lavhelesani mutalo u re fhasifhasi ni vhudze khonani yaṅu mitambo ye ya buliwa.
- Lavhelesani nomboro dzi re kha tshandṅa tsha u monde tsha tshati ni ambe nomboro dze dza buliwa.

Duvha:

**M A I P F I**


**M**

**A**

**S**

**W**


**A**



Kha ri ñwale

Zwino fhindulani mbudziso hedzi.

Vhana vhanzhi vha takalelesa mutambo ufho?	
Vhana vhanzhi a vha takalelesi mutambo ufho?	
Ndi vhana vhangana vha no takalela sokha?	
Ndi vhana vhangana vha no takalela netibolo?	
Ndi vhana vhangana vha no takalela u gidima?	
Ndi vhana vhangana vha no takalela u bambela?	



Kha ri ite nyito

Vhudzisani khonani yañu uri u takalelesa mutambo ufho? Khañarani zwibułoko zwi re kha thebułu i re afho fhasi ni tshi sumbedza mitambo ine vha i takalelesa. Thomani fhasi ha thebułu.


10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Sokha	Netibolo	U bambela	U gidima

Thebułu yañu i ðo nga sa hei.

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Sokha	Netibolo	U bambela	U gidima

Vha takalelesa mutambo ufho? \_\_\_\_\_

A vha takalelesi mutambo ufho? \_\_\_\_\_



# U vhambedza zwithu

Themo ya 2 – Vhege 1–2



Kha ri ñwale

Ñwalani liṭaluli lo teaho ni tshi ṭalutshedza tshiñwe na tshiñwe tsha zwifanyiso izwi.

ndenyesesa

ndapfu

ndapfusa

khwaṭhesa

ndenya

ṭhukhu

khulwane

khwaṭha

khulwanesesa

ndapfusa (navhesa)

ṭhukhusa


ndapfusa

No guda uri maṭaluli a ṭalutshedza madzina, sa tsumbo: Mmbwa **ṭhukhu** kana Mmbwa ndi **ṭhukhu**.


Ri a kona u shumisavho maṭaluli kha u vhambedza zwithu:

Tshimange ndi **tshituku**. Mbevha ndi **ṭhukhusa**.

Lusunzi ndi **luṭukusesa**.



khulwanesa



ndapfu (navha)



ṭhukhusa



ndapfusesa



ndenyesa

# Digirii dza mbambedzo



Kha ri nwale



Jim



Ntakadzeni



Ajay

Fhedzisani mbambedzo

Jim u na maluvha **manzhi**.

Vhurukhu ha Jim ndi **vhulapfu**.

Ntakadzeni u na maluvha .

Vhurukhu ha Ntakadzeni ndi .

Ajay u na maluvha .

Vhurukhu ha Ajay ndi .



Vhonani



Pam



Devi

Vhonani o **lapfa**.

Bugu ya Vhonani ndi **khulwane**.

Kanakana o .

Bugu ya Kanakana ndi .

Devi o .

Bugu ya Devi ndi .

Ndi na tshileda **thukhu**.

Mushonga uyu u a **vhavha**.

Ene u na tshileda .

Uyu u a .

Uyu u na tshileda .

Uyu ndi wone u no  kha yothe.

Haya ndi mañwe a mañaluli ane na tea u a elelwa.

khulu

khukhulu

khulukhulukhulu

tsekene

tsekenetsekene

tsekenetsekenetsekene

thukhu

thukhuthukhu

thukhuthukhuthukhu

zwinzhi


zwinzhizwinzhi

zwinzhizwinzhizwinzhi



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze muñwe nga inwi uri ni vhona u nga tshitori itshi tshi amba nga mini.



Kha ri vhale

Vhalani tshitori ni tshi ñee ñhoho yo tshi teaho.

#### Musi ni sa athu vhala

- Lavhelesani zwifanyiso na ñhoho ni lingedze u humbulela uri mañwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbizani maño (u sikima) kha siañari ni wane uri ni ño vha ni tshi khou vhala nga mini.



#### Musi ni tshi khou vhala

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhala. • Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleleni ñña.

### Mathomo

Lulu o vha e ñwananyana wa miñwaha ya fumi we a vha e na vhutshivha. O vha a tshi dzula ñduni khulu fhethu ha u naka. O vha o lemala vhunga o vha e ene ñwana e eñhe. Tshifhinga tshoñhe o vha a tshi ña zwiliwa zwa mañhakheni zwe a vha a tshi zwi ñongisela khonani dzawe musu a tshi ñafuna, ngeno a sa vha fhi. O vha a sa ñei muthu thoyi dzawe na dzone. ñiñwe ñuvha nga Mugivhela nga masiari, Adam, Nдавhe na Kate vha ya u tamba na Lulu. Vha humbula u mu laya.

### Mutumbu

Nдавhe a ñuwa na tshikeitibodo tshawe tshiswa. Vhana avha vha sielisana u namela tshikeitibodo tsha Nдавhe vha tshi tsa vha tshi gonya phanña ha giratshi ya ha Lulu.

Lulu a humbela vhabebi vhawe uri vha mu rengele tshikeitibodo sa mpho ya Khirisimusi fhedzi vha hana.

A sinyuwa na u mbumbumala musu khonani dzawe dzi tshi hana a tshi namelavho.

“Musu inwi ni nga kha ñi rengelwa tshikeitibodo tshanu, Lulu,” ndi John a tshi vhidzelela. “Ndi hone ni tshi ño ñiphiña na riñe!”

Lulu a pfa o ñungufhala na u khethululwa. O vha o lavhelela u ñiphiña nga u tamba masiari ayo, fhedzi zwino u vho pfa e na vhumvumu nahone o ñungufhala. A zwi vhona uri o vha a sa fari khonani dzawe zwavhuñi nauri na vhone vha nga vha vho vha vha tshi pfa vho vhaishalavho.

### Magumo

Khathihi fhedzi, a mbo ñelwa nga muhumbulo. “Khezwi ni sa dzheni ngomu ñduni ra nwa dzhusi na khekhe ya tshokoñeithi?” u ralo a tshi amba navho. “Ri tshi fhedza ri ño tamba mitambo kha khomphiyutha yanga.”

Khonani dza Lulu dza pfa dzo mangadzwa nga Lulu muswa. Vha pfa vho takala uri ha tsha humbulela ene e eñhe. Vha vha na lutendo lwa uri u bva zwino u ño fhavho vhañwe vhatu thoyi dzawe na mañegere misi yoñhe.

(Tsho pambiwa kha Mulingo wa ANA.)

Ḑuvha:



Kha ri ḥwale

Tangedzelani ḑeḑere ḑi re tsini na phindulo yone.

MAIPFI  
M  
A  
S  
W  
A

Musu zwi tshi thoma, Lulu o vha e khonaniḑe?		Lulu o vha a tshi dzula ngafhi? Fhethu . . .	
A	Ya mafunda na vuhwavho	A	hu re muḑanani wo fhumulaho.
B	Ya vhutshivha na vhunwa	B	hu re na bada yo ḑalesaho goloḑi tsini na lwanzhe.
C	I no funa vhathu na mafunda	C	hu re na miḑi yo nakesaho.
D	Ya vhutsha na tshiḑuhu	D	hu re na dzifuḑethe ndapfu ḑoroboni.


Khonani dza Lulu dzo mu dalela lini?		Khanani dza Lulu dzo ita mini uri a zwi vhone uri zwine a khou ita zwo khakhea?	
A	Nga masiari a Mugivhela ḑuvha ḑo bva	A	Muḑanani wo fhumulaho.
B	Nga madekwana a Mugivhela a murotho	B	Vho amba nae uri a songo tsha dzima vhathu zwithu.
C	Nga matsheloni a Mugivhela a maḑumbu	C	Vho vha vha tshi ḑoḑa u tamba nga thoyi dzawe.
D	Liḥwe ḑuvha nga masiari tshikolo tshi tshi bva	D	Vho mu rengela mpho ya Khirisimusi.

Ndi fhungo ḑifhio ḑi no ri vhudza uri Lulu o vha e na vhutshivha.

Three empty horizontal lines for writing an answer.

Khonani dza Lulu dzo vha dzi tshi vhona vhutshivha hawe sa ḥḑowelode?

Three empty horizontal lines for writing an answer.



Kha ri ite nyito

Itani ḑitambwa ḑa tshiḑori itshi musu ni kha tshigwada tsha vhoiwe. Ni tea u vha na vhaanewa vhaḥa: Lulu, Mary, John na Ndavhe.





Kha ri nwale

Didzhieni hu inwi Lulu. Nwalani phara ya maipfi a no swika 40 ni tshi nweledza zwe zwa bvelela kha inwi namusi.



Kha ri nwale

Nwalani maṭaluli ane a ṭalutshedza uri Lulu o vha e muthuḽe mathomoni a tshitori na magumoni atsho.

- wa mbilummbi
- wa vhukonani
- wa mafunda
- wa vhutsha
- wa waṭali
- wa vhutshivha
- wa vhulenda
- wa mafunda
- wa vhutsha
- wa tseḽa
- a sa funi vhatu
- a no thusa
- muvhi
- wa vhuṭali
- ndeṅwa
- o sinyuwaho
- wa u dzula o mbumbumala
- o takalaho



Duvha:



Kha ri n'wale

Nwalani tšalutshedzo ya mvumbo ya Lulu mathomoni a tšitori. Musi no no fhedza, talelani nga fhasi maipfi othe e na a shumisa ane a tšalutshedza mvumbo.

Handwriting practice lines for the first exercise.

**M A I P F I**

**M**

**A**


**S**

**W**

**A**

Zwino nwalani tšalutshedzo ya khonani yaŋu ya mbiluni nga maipfi a fuiŋa. Musi no no fhedza, talelani nga fhasi maipfi othe e na a shumisa ane a tšalutshedza mvumbo.

Handwriting practice lines for the second exercise.



### Ri tala maiti

Maiti ndi maipfi ane a ri vhudza uri muthu kana tshithu tshi khou ita mini.

**Mutukana u raha bola. T̄ari ɓa wa.**

Liiti ndi lone ipfi li re na mushumo muhulwane fhungoni; arali li siho fhungo li nga si ambe zwi no pfala, tsumbo, Mutukana bola kana T̄ari ɓa. Maiti a Tshivenḡa a vhumbwa nga nyito (lipfanisi ɓa nefhungo na mudzi wa liiti), Mutukana u raha kana T̄ari ɓa wa.



Kha ri n'wale

Vhalani mafhungo ni talele maiti othe kana maipfi othe a nyito. Ni kone u tangedzela muthu kana tshithu tshine tsha khou ita nyito iyo. Maipfi othe ane na ḡo tangedzela ndi madzina.

Lulu o ɓa tshokoleithi na matshipisi.	Vha vho tamba ngadeni ya ha Lulu.
Lulu o ita tie.	Mmbwa yo pandamedza John.
Vhana vho tamba mitambo kha khomphiyutha ya Lulu.	Mmbwa i a huvha.
Lulu o nea vhañwe vhana thoyi dzawe.	Lulu a shela dzhusi vhana vha i nwa nga u t̄avhanya.





- Shumisani mepe wa mihumbulo uri u ni thuse u pulanela u ṅwala
- Nwalani mvetamveto • Humbelani khonani yaṅu a dzudzanye mvetamveto yaṅu • Vusuludzani maṅwalwa aṅu ni ite ndulamiso dzo teaho • Zwino ṅwalani maṅwalwa a ya buguni yaṅu nga vhudele.



Kha ri ambe

Pulanani tshiṭori tsha muthu a no nga Lulu ane a shandula kutshilele kwawe musi tshiṭori tshi tshi aluwa.



Kha ri ṅwale

Shumani ni na khonani dzaṅu ni ḍisikele tshiṭori tsha muthu we a vha a sa funi vhathu fhedzi a fhedza a tshi vho funa vhathu.

Fhedzisani mepe uyu wa mihumbulo ni tshi pulanela tshiṭori tshaṅu.

Muanewa muhulwane u vha e muthuḍe mathomoni a tshiṭori?

Muanewa muhulwane ndi nnyi nahone vhaanewa vhaṅwe ndi vhafhio?

Ṭhoho

Hu bvelela mini tshi no mu shandula?

Muanewa muhulwane u vha o no vha muthuḍe magumoni a tshiṭori?



Duvha:



Kha ri ite nyito

Kha ri n̄wale

Itelani k̄lasi litambwa la tshiṭori itshi.  
Ambani uri muanewa muhulwane ndi  
nyi na uri puloto ndi ifhio.

Zwino shumisani mepe wa mihumbulo uri u ni  
thuse kha u n̄wala tshiṭori.



N̄walani t̄hoho

Muanewa  
muhulwane  
u vha o no  
vha muthuḁe  
magumoni a  
tshiṭori?




Mathomo

Hu bvelela  
mini tshi no mu  
shandula?



Mutumbu

Muanewa  
muhulwane  
u vha o no  
vha muthuḁe  
magumoni a  
tshiṭori?



Magumo





Kha ri ambe

Musi ni na muñwe nga inwi, lavhelesani tshifanyiso ni bule uri ni kona u vhona nyito nngani dzi no khou bvelela tshifanyisoni itshi. Toḡani nyito dzi no nga sa **u raha** na **u gidima**. Haya ndi maiti.



Kha ri ñwale


Ñwalani maiti kha khoḷomo ya u thoma ni kone u ñwala fhungo ni tshi shumisa liiti. Ñwalani mafhungo ayo e kha tshifhinga tsha zwino. *Mutukana u raha bola.*

u raha	U raha bola.

Zwino ñwalululani mafhungo ayo e kha tshifhinga tsho fhiraho.




Duvha:



Kha ri ñwale

Lavhelesani mutevhe wa maiti a re kha tshifhinga tsha zwino na a re kha tshifhinga tsho fhiraho. Hwayani o khakheaho. Ñwalani maipfi othe a re kha tshifhinga tsha zwino kha thebuļu.


- uļa vha ñwala tshi pfa ro amba tsho nwa kwo eđela  
 ri nwa lu fara oļa ndi dzhia tsho fara zwi lwa o funza zwo lwa vho ñwala  
 tshi humbula ri amba u funza ku eđela ndi givha ndo dzhia ndo givha no humbula

**M A I P F I**

M  
A  
S  
W  
A

Tshifhinga tsha zwino	Tshifhinga tsho fhiraho


Tshifhinga tsha zwino	Tshifhinga tsho fhiraho



Kha ri ñwale

Zwino wanani maiti one a re kha tshifhinga tsho fhiraho. A ñwaleni kha thebuļu yone ya tshifhinga tsha zwino.

Nangani nyito yo teaho ñefhungo wa fhungo liñwe na liñwe i tshi bva zwitangeni. Ni kone u i ñwala kha mavhaka.



Ntakadzeni \_\_\_\_\_ (u renga/tshi renga) tshikeitibodo tshiswa.

Avha vhatukana \_\_\_\_\_ (zwi tođou renga/vha tođou renga) zwikeitibodo.

Kumbwa kuțuku kutshena \_\_\_\_\_ (ku eđela/tshi eđela) fhasi ha mmbete wa Mandu.

Mmbwa mbili khulwane \_\_\_\_\_ (dzi eđela/i eđela) ngadeni.

Mutukana \_\_\_\_\_ (u funesa/tshi funesa) maļegere.

Vhana \_\_\_\_\_ (vha funesa/lu funesa) maļegere.

Ann \_\_\_\_\_ (u namela/zwi namela) baisigiri yawe.

Ann na Mandu \_\_\_\_\_ (u namela/vha namela) basisigiri dzavho.

Ene \_\_\_\_\_ (o ya/zwo ya) tshikoloni nga bisi.

Riņe \_\_\_\_\_ (ro ya/zwo ya) tshikoloni nga bisi.



Kha ri vhale

Lavhelesani tshoho na zwifanyiso ni ambe uri ni vhona u nga tshitori itshi tshi amba nga mini.

Ni na dayari?

Vhathu vha n'wala mini dayarini dzavho?

**M**andu o vha a tshi pfana na u n'wala dayarini yawe d'uvha liñwe na liñwe. D'uvha liñwe na liñwe o vha a tshi n'wala zwe a ita wonoyo musu. O vha a tshi n'wala zwiphiri zwawe zwe a vha a sa toḡi zwi tshi d'ivhiwa nga vhañwe vhathu. O vha a tshi zwi d'ivha uri u tea u wana fhethu ho khudaho hune a nga dzumba hone dayari yawe. A t'ingatinga kamarani yawe ya u eḡela a tshi toḡa fhethu ho teaho. Ho no vha fhaḷa, a humbula i dzumba fhasi ha mmbete.

Liñwe d'uvha nga masiari, musu Mandu na khonani yawe Ann vho no vhuya tshikoloni, Mandu a wana dayari yawe yo vuliwa henefho fhasi kamarani yawe. “Yoo, vhonani Ann! Hu na muthu we a vha a tshi khou vhala dayari yanga!” u a tzhema.

“Ni songo vhilahela,” ndi Ann a tshi mu eletshedza. “Wanani fhethu ha khwiḡe hune na ḡo i dzumba hone tshifhingani tshi ḡaho.”

Vha thoma u sedzelusa dayari iyi “Iḡanu vhona minwe yo tsukisaho,” Ndi Ann a no ralo. “Hovhu ndi hone vhuḡala hune ra ḡo tevhela.”

“Ndi a zwi d'ivha uri ndi kukaladzi kwanga Thabo kwo zwi itaho,” ndi Mandu a tshi amba. Zwanḡa zwa Thabo zwi dzula zwi na tshika.” Fhedzi a dovha a zwi elekanya uri kukaladzi kwawe ku na miñwaha miḡanu fhedzi nahone a ku athu u kona u vhala.

Vha mbo ḡi wana luvhudzi lu re na vhutshena vhukati ha masiaḡari a dayari iyi.

“Hovhu ndi vhuḡala vhuhulwane,” u ralo a tshi amba. “Muthu ane a vha na mavhudzi o raliho ndi ene we a vhala dayari yanga. Fhano muḡini a hu na muthu a re na mavhudzi o raliho. Hu nga vha hu nnyi? Ndi d'ivha nnyi a re na mavhudzi o raliho?” u a vhudzisa, o sedza mavhudzi a Ann a re na vhutshena.

Avha vhasidzana vha humbula u ita tshikwekwe. Mandu a vhuyedzedza iyi dayari fhasi ha mmbete. A n'ḡedza fuḷauru fhasi tsini na mmbete.

Arali ha nga vha na muthu ane a ḡo sendela tsini na dayari yawe vha ḡo vhona n'ayo dzawe kha fuḷauru. Vhasidzana avha vha mbo bva afha kamarani vha ya vha dzumbama vho lindela.

Hu si kale vha pfa kwatshakwatsha ngei kamarani. Vha gidima vha tshi ya. Vha t'angana na mini naa?

### Musi ni sa athu vhala

- Lavhelesani zwifanyiso na tshoho ni lingedze u humbulela uri mañwalwa aya a amba nga mini.
- Tshimbidzani maḡo (u sikima) kha siaḡari ni wane uri ni ḡo vha ni tshi khou vhala nga mini.




### Musi ni tshi khou vhala

- Vhambedzani zwe na humbulela na zwe na vhala. • Arali ni sa pfesesi phara iyi, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nḡha.







Kha ri ite nyito

Nomborani mafhungo aya a tshi thoma kha 1 u swika kha 6 ni tshi sumbedza u tevhekana ha tshiṭori nga ngona.



O wana luvhudzi lu re na vhutshena dayarini yawe.



A wana vhuṭala ha minwe dayarini yawe.



A wana uri hu na muthu we a vha a tshi khou vhala dayari yawe.



A mbo ḡi dzumba dayari yawe.



A vhona mmbwa i tshi khou tambisa dayari yawe.



A ita tshikwekwe nga u ṅuṅedza fuḷauru fhasi.



Kha ri ṅwale

Ḑiiteni Mandu.  
ṅwalani tshiṅwaliwa tsha dayari ni tshi nweledza zwe zwa bvelela kha inwi ṅamusi.

Shumisani tshifhinga tsho fhiraho.

Dayari yanga \_\_\_\_\_



Kha ri ambe

Ambani na tshigwada tshaṅu nga mvumbo ya Mandu.  
Ambani nga zwine Mandu a amba na u ita.

Ri zwi ḡivha nga mini uri Mandu ha tendi u kundwa?

Ri zwi ḡivha nga mini uri u a kona u luka maano?

U na tshivhumbeoḡe?



Kha ri ṅwale

ṅwalani maṭaluli a no ṭalutshedza (u ṭalula) Mandu.





Duvha:

**M A I P F I**

**M**

**A**

**S**

**W**

**A**



Zwino nwalani phara i no talutshedza Mandu.

Kha ri n'wale Mandu ndi mut'hu a no takadza. U

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nwalululani mafhungo a tevhelaho sa mafhuno maambelwa.

“Thabo, ndi inwi we na dzhia dayari yanga?”



Mandu a v'hudzisa



“Hai. N'ne ndi na mi'waha mi'tanu fhedzi nahone a thi koni u vhalu.”

Thabo

“Ri nga vha ri tshi khou ita mini masiari o'the?”



Hu fhindula Ann



Kha ri n'wale Dzhenisani zwiga zwa u vhalu mafhungoni aya.

tshikolo tshi tshi bva vhasidzana avha vha namela bisi vha tshimbila u bva vhuimabisi u swika hayani ha mandu

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


ndilani vha ima vhengeleni vha renga yogati miomva na mafhi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

vha ya tshi'taraxani tsha mandela street vha khonela kha tsha monde he vha dzhena kha fifth avenue

\_\_\_\_\_



No guda uri mapfanisi a re kha nyito i re kha tshifhinga tsho fhiraho a vhonala na nga –o.



Kha ri ñwale

Vhalani maipfi a tevhelaho nga vhuronwane.

u amba	o amba
vha imba	vho imba
u elela	wo elela
ḽi fhufha	ḽo fhufha
a shuma	o shuma
tshi lila	tsho lila

zwi renga	zwo renga
i thusa	yo thusa
dzi vhala	dzo vhala
lu fhaṭa	lwo fhaṭa
vhv lila	ho lila
u bika	o bika

vha lisa	vho lisa
u naka	wo naka
ḽi kovhela	ḽo kovhela
a vhonala	o vhonala
tshi ḽifha	tsho ḽifha
zwi kokodza	zwo kokodza

Zwino shumisani sethe tharu dza maipfi kha u fhedzisa mafhungo haya.

Namusi

Mulovha

Namusi

Mulovha

Namusi

Mulovha



Kha ri ñwale

Tangedzelani ipfi ḽone mafhungoni aya.

Ni ḽo kona u zwi vhona uri mafhungo aya oṭhe o ñwalwa e kha tshifhinga tsha zwino. A ñwalululeni e kha tshifhinga tsho fhiraho. Shumisani mutevhe u re afho nṭha uri u ni thuse.

Mandu u/vha sinyutshela uri dayari yawe yo vhaliwa.

Mulovha

Nṅe ndi/ri namela tshikeidibodo tshanga.

Mulovha



Duvha:

M A I P F I

M

A

S

W

A

Vhasidzana u/vha ita tshikwekwe tsha u wana mubvanamafungo.

Mulovha

Vhana u/vha tshikoloni.

Mulovha

Thimu ya bola ya milenzhe i/tshi siṭediamu.


Mulovha

Riṇe ri/tshi na mugudisi muswa wa bola ya milenzhe.

Mulovha

Nṅe ndi/ri na bege ntswa ya bugu.

Mulovha




U diphina

Thusani Mandu uri a tevhele vhuṭala ha marimba.



MATHOMO



MAGUMO



- Shumisani mepe wa mihumbulo uri u ni thuse u pulanela u n̄wala
- N̄walani mvetamveto • Humbelani khonani yaṅu a dzudzanye mvetamveto yaṅu
- Vusuludzani maṅwalwa aṅu ni ite ndulamiso dzo teaho
- Zwino n̄walani maṅwalwa a ya buguni yaṅu nga vhudele.

Themo ya 2 – Vhege 3–4

Vhaanewa ndi vhoṅnyi?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Kha ri n̄wale

Fhethuvhupo ndi hufhio?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Puloto ndi ifhio?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



I fhela nga ndilade?

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---




Kha ri ite nyito

Tambelani kilasi litambwa la tshitori tshaṅu.





Duvha:



Kha ri ñwale

Shumisani mepe wa mihumbulo kha u ñwala tshiṭori tsha maipfi a no swika 120.

Mathomo


Mutumbu

Magumo





Duvha:



**Uditola**

Ndi a kona	😊	☹️
u vhala tshati ya mutsho.		
u vhala tshatidungo.		
u vhala mañwalwa a mafhungomatsivhudzi.		
u vhala zwiṭori		
u ola tshati.		
u pulanela na u ñwala tshiṭori.		
u pulanela na u ñwala phamfulethe.		
u ñwala phara.		
u humbulela uri zwiṭori zwi ḑo fhela nga nḑilade.		
u nweledza tshiṭori.		
u ñwala ngaganyamvumbo ya muanewa.		
u shumisa maṭaluli.		
u shumisa maitimaanzeli na a si maanzeli.		
u shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho.		
u ñwala phara.		
u topola maiti.		
u vha na vhuṭanzi uri fhungoni hu na pfano vhukati ha ñefhungo na liiti.		
u shumisa maipfi maambelwa.		

**M A I P F I**

\_\_\_\_\_ **M**

\_\_\_\_\_ **A**

\_\_\_\_\_ **S**

\_\_\_\_\_ **W**

\_\_\_\_\_ **A**





Z  
W  
i

## Thero ya 4: Ngoho na khumbulelwa

### Ngano

#### Themo ya 2: Vhege dza 5 - 6

#### 49 U vhala ngano 104

Mafhungomatsivhudzi a no kwama ngano Nyito dza u rangela u vhala dzi no yelana na zwifanyiso, thoho na fureme dzo fhambanaho.

Gerani tshitori ni tshi pete ni tshi nambatedze buguni.

U vhala tshitori tsha *Sankambe na tshibode*.

Dadzani mapulo a maipfi a si na tshithu khathihi na zwibogisi u itela u fhedzisa tshitori.

#### 50 Musi mbambe yo no fhela 107

Therisano nga tshitori, vhaanewa, fhethuvhupo na puloto.

Vhagudi vha ola mudavhi wa mbambe vha tshi langwa nga thalutshedzo dzi re tshitorini.

Tholokanyondivho: U fhiindula mbudziso dza phindulothopolwa.

U shumisa maṭaluli kha u thalutshedza Sankambe na tshibode.

Nwalani thalutshedzo ya mvumbo ya muthihi wa vhaanewa vha re tshitorini.

#### 51 U anetshela mafhungo 108

U nweledza tshitori hu tshi tevhedzwa thevhekano ya zwiitei hu tshi shumiswa maṭumi: Tsha u thoma, ha tevhela, nga murahu, tsha u fhedzisa.

U ita ndugiselo dza u vha muvhigi wa mitambo zwi tshi kwama mbambe vhukati ha Sankambe na tshibode.

U ṅwala notsi dza muvhigo.

U ṱola muvhigo hu tshi shumiswa mutevhemuṱoli.

U ḡivhadzwa maitimafukeli.

U talela maitimafukeli na u topola tshifhinga.

U rekhoda maipfi maswa na thalutshedzo dza kha dikishinari ya ene muṅe.

#### 52 Maiti ndi maipfi 110

Nwalani phara nga zwe na ita mafheleloni a vhege yo fhiraho. Talelani maiti a re kha tshifhinga tsho fhiraho.

Nwalani phara nga zwine na tama u ita musu tshikolo tsho vala. Talelani maipfi a re kha tshifhinga tshi ḡaho.

Nwalani phara nga zwine zwa khou bvelela kijasini zwino. Talelani maipfi a re kha tshifhinga tsha zwino.

Tambani mutambo wa mbambe ya maitimatikedzi.

#### 53 Tshidula na khumba 112

U rangela u vhala: U lavhelesa zwi no tou vhonwa ha humbulelwa zwine tshitori tsha amba ngazwo.

Therisano nga vhaanewa, puloto, fhethuvhupo na magumo.

#### 54 U elekanya nga tshidula na khumba 114

U ṅwala tshitori hu tshi shumiswa maṭumi one na fureme ya u ṅwala i re na zwifanyiso.

#### 55 Vhonefhungo, maiti na zwiitwa 116

U ḡivhadzwa nefhungo na tshiitwa.

U talela nefhungo, liiti na tshiitwa mafhungoni.

U ḡivhadzwa maiti a no shuma na zwiitwa na ane a si shume na zwiitwa.

U vhambedza maiti a no shuma na zwiitwa na ane a si shume na zwiitwa.

U wana na u talela mafhungoni maiti a no shuma na zwiitwa na ane a si shume na zwiitwa.

Nwalani tshiṅwalwaho dayarini ni tshi thalutshedza zwe na ita mafheleloni a vhege yo fhiraho. Topolani maipfi a re kha tshifhinga tsho fhiraho khathihi na zwiitwi zwi re mafhungoni.

#### 56 Ni khou ri mini? 118

U rera nga maidioma, u ṅwala uri a amba mini ha kona u olwa tshifanyiso tsha u sumbedza zwine a amba.

### Maṅwalwa a u funza Themo ya 2: Vhege dza 7 - 8

#### 57 U ita khiramphethe (panekuku) 120

U amba nga thinganywa, kuitele na zwishumiswa.

Tholokanyondivho nga thevhekano ya ndaela.

U pfesesa ndaelo (malaeli).

U amba nga ḡivhamaipfi na theminoḡodzhi ye ya shumiswa.

#### 58 Ndi ṅwala risipi yanga 122

Nwalani risipi ni tshi shumisa fureme ye na ṅewa. Dzhenisani thinganywa, kuitele na zwishumiswa.

Topolani na u talela maiti oṱhe e a shumiswa kha risipi.

U ḡivhadzwa mamudi.

U shumisa mamudi mafhungoni.

U wana na u talela mamudi mafhungoni.

Fhedzisani mafhungo a no thoma nga mamudi.

#### 59 U laedza ṅdila 124

U ṅea thalutshedzo ya nzulele ya fhethu ho fhambananaho tshikoloni nga mulomo.

Olani mepe wa tshikolo tsha ḡanu ni sumbedze masia o fhambananaho u thoma getheni u ya fhethu ho fhambananaho afha tshikoloni.

Khethekanyo ya maipfi. U khethekanya maipfi a bva madungo na u vhala madungo aya.

#### 60 U vhala mepe 126

U ṅea phindulo nga mulomo na nga u tou ṅwala dzi tshi fhindula mbudziso dzi no kwama zwa u tou vhonwa.

U tamba mutambo wa zwifhinga, hu tshi itwa ṅḡowenḡowe ya tshifhinga tsha zwino, tshi ḡaho na tsho fhiraho.

#### 61 Hune zwithu zwa vha hone 128

U vhala mepe hu tshi shumiswa mbonalo dzo fhambananaho.

U vhambedza mbonalo/kuvhonele na u fhindula mbudziso dzo ḡisendekaho nga zwenezwi.

U ḡivhadzwa maitimatikedzi.

U fhedzisa mafhungo hu tshi shumiswa maitimatikedzi.

U ṅwala mafhungo hu tshi shumiswa maitimatikedzi.

#### 62 U laedza ṅdila 130

O laedza ṅdila nga mulomo hu tshi shumiswa fomete mbili dzo fhambananaho dza mepe.

#### 63 Wanani risipi 132

U shumisa zwifanyiso kha u wana thevhekano ya risipi.

U ṅwala ndaela dza u ita tshishuṅwangazwanḡa.

#### 64 Kha ri ṅwale 134

U shumisa mepe wa mihumbulo kha u pulanela tshitori.

U ṅwala tshitori tsho ḡisendekaho nga mepe wa mihumbulo.

r  
e

n

g

o

m

u





Kha ri vhale

Kha themo ya u thoma no vhala lungano lwa Mutukana we e “Phele”. Kha vhege dzino nṅa ri ḑo sedza ngano dziṅwe.



## Lungano ndi mini?

Tshiṭori tsha lungano tshi amba nga zwivhumbwa zwa manditi, zwipuka, zwimela na fhethu. Lu anetshela tshiṭori tshi re na mulaedza u re na pfunzo ngomu. Vhunzhi ha ngano ndi dza kalekale na hone vhunzhi hadzo, sa mutukana we e “tshiendatshikhalani”, dzi tou vusuludza dza kale nga ṅḑila ya musalauno, fhedzi pfunzo i nthihi. Kha ngano nnzhi, ni ḑo wana hu na phukha dzine dza amba sa vhathu, fhethuvhupo hu no tshila hu re na maḑaka na milambo.



Kha ri ambe

- Lavhelesani zwifanyiso zwi re kha siaṭari ḑa seli. Ndi zwa lungano lu no amba nga mini?
- Lu na phukha dzi no amba sa vhathu?
- Lavhelesani tshifanyiso ni ambe uri fhethuvhupo ndi hufhio, hune tshiṭori tsha khou bvelela hone
- Bvisani siaṭari ḑi tevhelaho buguni yaṅu. Gerani siaṭari kha mitaladzi mitswuku ni ḑi pete kha mitaladzi mitswu yo ṭhukhukanyiwaho uri ni ite bugu. Musi no no fhedza, vhalani tshiṭori ni kha tshigwada tsha vhoiwe. Ḑadzani mapulo a maipfi a si na tshithu. Itani na u ṅwala zwipiḑa zwa tshiṭori zwi no khou ṭahela afho kha mitaladzi i si na tshithu.



Kha ri ite nyito

Musi no no vhala tshiṭori, shumisani ṭhalutshedzo iyi kha u ola mudavhi we Sankambe na tshibode vha ita mbambe khawo.

Phukha dza vhidzelela dzo takala musi tshibode tshi tshi pfuka mutalo. Dza vhidzelela nga phosho khulu ye ya pfiwa na nga dziñwe phukha dzi re dakani jinwevho li re dzikilomitha dzi re na tshivhalo u bva afha. Musi tshivhingwi tshi tshi nekedza tshibode tshipuga, tsha ri:




8

Liga la 2: petani kha mutalo wa zwithoma

Liga la 3: silepulerani kha lununhu uhu

# Sankambe na Tshibode



1

Liga la 1: petani kha mutalo wa zwithoma



Sankambe tsho fhirela tshibode. Tshi dzulela u sedza murahu tshi tshi ŋoda u vhona hune tshibode tsha vha hone. Tsha sea tshibode.



5

Nangoho dūvha la mbambe la mbo swika. Phukha dzoŋhe dza afho dakani dza da u tikedza Sankambe. Dza vhidzelela dzi tshi fhefheḍisa dzifulaga. Dza vhudzula mavuvuzeḷa na u imba nyimbo.

Tshivhingwi tsho vha tshi tshone mugidimisi wa mbambe. "Magona fhasi, redii, GOO!"

Kha ri ye Vho Tshibode!  
Vha songo nembelela!



4



Kha ri ite mbambe.

He ndaa Vho Dngololo. A vha tami arali vho vha vhe na luvhilo sa nge? Vha a ongolowesa mani. Xaa xaa xaa!

Sankambe na tshibode vho vha vha tshi dzula dakani. Sankambe tshi tshi ditudza nga luvhilo lwatsho. Tsho vha tshi tshi dzulela u kolela tshibode ngauri tsho vha tshi tshi tshimbila nga u ongolowa.

Sankambe tsho pfa tsho mangala nga maanda musi tshibode tshi tshi ita khaedu yauri vha ite mbambe. "Ri do gidima tsimuni, ri tshi pfuka muse wa kherotsi ra gonya asizwiya u swika kutivhani kwa masekwa," ndi tshibode tshi no ralo. Hu si kale phungo ya mbambe ya vha yo ya na daka lothe. Phukha dzothe na zwiñoni zwa i pfa phungo iyi.

2

Phukha dza pfa dzo takala vhukuma dza thoma u vhidzelela na u khuza musi dzi tshi vhona tshibode tshi tshi khou swika hu no winiwa hone, mutaloni. Dza khuza dzi tshi lidza na mavuvuzeja.

Phosho iyi ya karusa Sankambe. Tshibode zwino tsho vha tsho no vha tsinitsini na u pfuka mutalo! Sankambe tsha mbo vukuluku, tsha gidima tshi murahu ha tshibode.



7



Sankambe tshi humbula u lugisela mbambe nga u khwaṭhisa muvhili.

---

---

---

---

---

3



Ndo neta fhedzi ndi tea u kongelela.

Sankambe tsho vha tshi na lutendo lwauri tshi do kunda hu si na khakhathi. Sankambe tsha humbula u di awetshela fhasi ha muri tshi tshi khou thetshesha muzika. Musi tshibode tshi tshi vho sendela tsini, Sankambe tsha tou kona fhedzi u kakara tsha gidimela mutaloni.

6



Kha ri hwale

Vhalani mbudziso ni kone u tangedzela legere li re tsini na phindulo yone.

Vhaanewa vhahulwane vha lungano ulu ndi vhonnyi?	
A	tshibode na tshisusu
B	sankambe na tshibode
C	tshivhingwi na tshibode

Fhethuvhupo ha lungano ulu ndi hufhio?	
A	ḡakani
B	zuu
C	Vhugalaphukha ha Kruger

Ndi zwifhio zwi no ṭalutshedza mvumbo ya Sankambe tshoṭhe.	
A	vhulenda na vhuhwavho
B	vhutshivha na vhutsha
C	u ḡihudza na u nyefula vhaṅwe

Pfunzo ya itshi tshiṭori ndi ifhio?	
A	Arali wa vhidzelela vhaphalali a hu na ane a nga u thusa.
B	U ita zwithu nga vhuya fhedzi u sa nyetḡhi zwi ḡisa gundo mbambeni.
C	Muthu u tea u fulufhedzea.

Ni a tenda uri tshiṭori itshi ndi lungano? Bulani uri ngani.


Elekanyani nga maṭaluli ane na nga a shumisa kha u ṭalutshedza mvumbo dza muvhuḡa na tshibode. A ṅwaleni zwibogisini.



Shumisani maṅwe a maipfi a no bva kha nyito yo fhiraho kha u ṅwala phara i no khou ṭalutshedza muthihi wa vhaanewa avha vhavhili.




Kha ri hwale

Nweledzani tshitori tsha Sankambe na tshibode nga mitaladzi i no swika malo.

Tshá u thóma

Ha tevhiela

Nga muráhu

Tshá u fhedzisela



Kha ri ambe

Diiteni muvhigi wa mitambo. Zwino ni tea u vhiga nga mbambe ya Sankambe na tshibode. Ni do amba zwifhio?

Vhigelani muvhigo wánu tshigwada tshanu.

Nwalani miñwe mihumbulo hafhu.

*Muvhigo wa namusi wa mitambo. Hu vhiga \_\_\_\_\_ . Mbambe ya vhukati ha Sankambe na tshibode yo vha hone ngei Green Tree Forest namusi.*



### U ditola

Ndo	✓	✗
Vhiga mitambo nga ndila i no pfala nahone zwi tshi tevhelea?		
Vhudza vhathu mafhungomatsivhudzi o linganaho a no kwama mbambe, vhaanewa na fhethuvhupo?		
Shumisa luambo lwo teaho vhana?		





Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo maṭanu nga zwe na ita mafheleloni a vhege o fhiraho.  
Ni tangedzele maiti oṭhe a re kha tshifhinga tsho fhiraho.


N̄walani mafhungo maṭanu nga zwine na tama u ita nga holodei ya Nyendavhusiku.  
Ni tangedzele maiti oṭhe a re kha tshifhinga tshidaho.


Lavhelesani u mona na kilasi. N̄walani mafhungo maṭanu nga zwine zwa khou bvelela zwino.  
Tangedzelani maiti oṭhe a re kha tshifhinga tsha zwino.




U dhiphina

Gidimani mbambe. Vhalani maiti a re kha tshireke ya ṭaḁa. Khonani yaṅu u tea u vhalala maipfi a re kha ṭshireke ya lutombo. Wanani uri hu ḁo wina nnyi. Vhudzisani uri maitimatikedzi a re na tshivhumbeo (ṭshireke ya ṭaḁa) o vhumbwa a tshi bva ngafhi. A no wana phindulo nnzhi o wina.

## A tshivhumbeo

ṭwela u

ṭolou

ṭoḁa u

ṭoḁou

kha u

khou

soka u

sokou

kona u

konou

bva u

bvou

dza u

dzou

ḁo ri

ḁe

ita u

tou

## A maitikwao

vuwa

vuwa

vhuya

vhuya

ṭwa

ṭwa

bva

bva

ṭuwa

ṭwa

sala

sala

tenda

tenda

dzula

dzula





**Kha ri ambe**

Ni tshimbila nga u ongolowa ngauri ni tshimbila no hwala nngu mutanani.



Kha ri ite mbambe ri vhone uri ndi nnyi ane a go wina.



Ndi fanela u lingedza nga ngila dzothe.



He iwe u no nga dongololo. Khezwi u sa koni u lavhuwa sa nge?



Gethe jo valiwa zwino a thi koni u lavhuwa nda dzhena.



Nge ndi na mashudu. Ndi kona u gonya zwithu.



Ndo wina!



**Kha ri hwale**



- Shumisani mepe wa mihumbulo uri u ni thuse u pulanela u hwala
- Nwalani mvetamveto
- Humbelani khonani yaṅu a dzudzanye mvetamveto yaṅu
- Vusuludzani maṅwalwa aṅu ni ite ndulamiso dzo teaho
- Zwino nwalani maṅwalwa a ya buguni yaṅu nga vhudele.

Vhaanewa ndi vhoṅnyi?

Fhetḥuvḥupo ndi ḥufḥio?

Puloto ndi ifḥio?

Tshi fhela nga ndilade?



# U elekanya nga tshidula na khumba

Themo ya 2 – Vhege 5–6




Kha ri vhale

Vhalelani n̄tha zwiṭori zwaṅu ni tshi vhalela tshigwada tshaṅu. Zwiṭori izwo zwi a fana? Zwi fhambana nga mini?



Kha ri ite nyito

Itani ḽitambwa ni kha tshigwada tshaṅu. Hu tea u vha na khumba, tshidula na muanetsheli wa tshiṭori.



Kha ri n̄wale

Vhalani tshiṭori tshaṅu ni ite mutevhe wa maiti oṭhe e na a shumisa. Tangedzelani maiti ane a vha kha tshifhinga tsho fhiraho.




Kha ri ambe

Ḑiiteni muvhigi wa mitambo zwino ni tea u vhiga nga mbambe ya tshidula na khumba. Ni ḑo amba zwifhio?

Vhigelani muvhigo waṅu tshigwada tshaṅu.

N̄walani miṅwe miṅumbulo ḽafhu.

---



---



---



---



---



---



---

*Muvhigo wa ṅamusi wa mitambo. Hu vhiga \_\_\_\_\_ . Mbambe ya vhukati ha tshidula na khumba yo vha hone ngei Green Tree Forest ṅamusi.*



## U ḑitola

Ndo	✓	✗
Vhiga mitambo nga ṅḑila i no pfala nahone zwi tshi tevhelea?		
Vhudza vhathu mafhungomatsivhudzi o linganaho a no kwama mbambe, vhaanewa na fhethuvhupo?		
Shumisa luambo lwo teaho vhana?		

Mutevhe wa maiti a tshipentshela a no pfi stetivi (mabulanzulele) khoyu. Maiti aya ndi a no **fana na, tou nga, yelana, fana na, divha, kona na** talukanya. Ri a shumisa kha u amba nga nzulele nthani ha nyito.

Tsumbo: Ndi a talukanya u n'wala tshitori (talukanya ndi liiti la stetivi li no khou sumbedza nzulele ngeno n'wala li liiti li no khou sumbedza nyito).



Kha ri n'wale

Nangani nyito yo teaho nefhungo wa fhungo liñwe na liñwe i tshi bva zwitangeni. Ni kone u i n'wala kha mavhaka.

Nhe \_\_\_\_\_ (ndi a tenda/tshi a tenda) uri tshuñwahaya yashu yo dalesa.

Uyu \_\_\_\_\_ (u tendelana/vha tendelana) na nhe.

I nga \_\_\_\_\_ (i do na/yo na) matshelo.

Avha \_\_\_\_\_ vha nga (vho xela/zwo xela).

Khezwi inwi \_\_\_\_\_ (ni sa kholwi/vha sa kholwi) zwe na pfa?

Iwe \_\_\_\_\_ (u a kholwa/tshi a kholwa) zwe wa pfa.

Bugu iyi \_\_\_\_\_ (i bva/tshi bva) ha mmane.

Bugu idzi \_\_\_\_\_ (dzo rengwa /dzi do rengwa) mbamulovha.

Namusu tshone \_\_\_\_\_ (tshi edela/tsho edela) nthi ha sofa.

Lufhanga \_\_\_\_\_ (lu tshea/li tshea) nga hothe.

Khumba \_\_\_\_\_ (tshi la/i la) matari.

Rine \_\_\_\_\_ (ri pfana/zwi pfana) na mutsho u no dudela.

Vho \_\_\_\_\_ (soka u litsha/sokou litsha) u vhuya.

Zwimange \_\_\_\_\_ (zwi khou nanzwa/kha u nanzwa) mafhi.

Ni ri inwi \_\_\_\_\_ (no renga/dzo renga) bugu nngana?

Mulovha rothe \_\_\_\_\_ (ri fhira/ro fhira) nga laiburari.

Bugu idzi \_\_\_\_\_ (dzo rengwa /dzi do rengwa) mbamatshelo.

Na namusi tshikolo \_\_\_\_\_ (tshi do dzhena/ku do dzhena) nga tshifhinga.

Zwino divhumbeleni mafhungo ni tshi shumisa maiti a tevhelaho.

tama	
tea	
tanganedza	
elelwa	
nukhedza	
thetshela	



Kha ri n'wale

Vhalani mafhungo aya ni na khonani yaṅu.

Talelani nefhungo nga muvhala mutswuku. Nefhungo ndi muthu kana tshithu tshi no khou ita nyito.

Talelani liiti nga muvhala wa lutombo. Liiti ndi ipfi la nyito.

Talelani tshiitwa nga muvhala mudala. Ili ipfi li ri vhudza uri nyito i kwama nnyi kana mini.



Ō nwa tie yawe.



Tshimange tsho pandamedza mbevha.

Ann u takalela Ntakadzeni.

Vhoguga vho fhiswa zwiḽiwa.

Mutukana o pwashwa fasiṽere.

Musidzana u leleḽisa khaiithi.

Ro baka khekhe.



Wanani ni talele nga fhasi maiti a re mafhungoni aya. Ni kone u tangedzela tshiitwa.


Maṅwe maiti ha ambi arali a si na zwiitwa mafhungoni.  
Ri a vhidza uri ndi maiti a no shuma na zwiitwa.

Musidzana o pwashwa fasiṽere.	Ndi ḽadza ngilasi yanga.
U a ṽamba khoḽheni.	Mandu o dzumba dayari yawe.
Tshivhingwi tsha thoma mbambe.	Ann o ṽwala imeiji.

Zwino lavhelesani mafhungo aya. Talelani nefhungo na liiti. Mafhungo a tevheleho ha na zwiitwa.

Maiti a si na zwiitwa a a kona u shuma mafhungoni a no amba.

U a vhala.	Mmbwa i a eḽela.
Ri a la.	Vha a shuma.
U a lila.	Vha a gidima.
Tshimange tshi a hona.	Gungwa lo ṽupela.





Kha ri n̄wale

Zwino wanani ni talele nga fhasi maiti a re kha phara iyi.

Ndo vha ndo tama u imba khontsatini fhedzi nda vho ya ha dokotela.

Thekhisi a yo ngo swika nda vho tou tshimbila. Dokotela o themendela uri ndi le miroho minzhi. Ndi do i lima ngadeni yanga.



Kha ri n̄wale

N̄walani kha dayari yangu ni tshi amba nga zwe na ita mafheleloni a vhege o fhiraho. Musi no no fhedza, talelani nefhungo nga muvhala mutswuku, liiti nga muvhala wa lutombo na tshiitwa nga muvhala mudala.





Kha ri ambe

Ambani na tshigwada tshaṅu nga ṭhalutshedzo dza vhukuma dza mairioma a re na mivhala. Ni kone u ṅwala uri ni vhona u nga mairioma aya a amba mini.

Mairioma ndi kuambebe kune kwa amba zwithu zwi no fhambana na zwa nga misi. Ri a shumisa lunzhilunzhi musi ri tshi khou amba.



Kha ri ṅwale

Mandu ha na ṅdevhe. Ndi ngazwo o dzhena khakhathini.




Nngwe yo dzhena muḽini nngwe yo dzhena muḽini Zwino mme anga vha tea u ṭoda mushumo.



Vhaḽa vha fhaḽa vho ḽa ṭhoho ya khanga. Hupfi vho no pfulutshela ṭhohoyandou zwino.




Ni vhee bugu dza vhoiwe zwavhuḽi. Hu na vhathu vha re na gunwe kuḽasini yashu.



Ndo vha ndo sia bugu ya tshuṅwahaya tshikoloni. Nda tou vhamba maano uri ndi kone u ita mushumo wanga.




Thimu yashu ya netibolo yo ri u wina ra takala na zwikunwe.

Duvha:

Ntakadzeni vhathu vha a mu funa. A si muthu a no isa mbilu kule.


Musi tshikolo tsha Maruḁe tshi tshi kora tshikoro tsha vhuvhili.  
Ro mbo ḁi zwi ḁivha uri lwatsi lwo vunḁea.

Hu na vhathu vha no pfana na u gembuḁa. Vha tshi vhona u nga vha  
nga vha na mashudu a no nga a phele.


Thesite ya mbalo yo vha i sa konḁi. Yo vha i dzhia wo lala.


Nangani ḁiidioma ḁithihi kha a re kha siaḁari ḁi ni ole tshifanyiso tsha zwine maipfi  
a nga a khou amba zwone.

Kha ri ite nyito



Kha ri vhale

Vhalani risipi ni fhindle mbudziso:

## Risipi ya khiramphethe (panekuku)

### Zwishumiswa (thimbanywa)

Zwilebula zwiuku zwa 4 zwa booroZwilebula zwiuku zwa 2 zwa luvhanda lwa u bakaKhaphu ya fulauru ya 1Makumba a 2Lebula khulwane dza 3 dza swigiriKhaphu ya 1 ya mafhiMuho wa u tou hunedza1/2 kulebula kutuku kwa vanila

### Kuitele

1. Nokisani booro kha mulilo u sa fhisesi.
2. Tanganyisani thimbanywa dzo omaho kha bawele khulwane ya u tanganyisela.
3. Tanganyisani thimbanywa dzo hukalaho hu tshi katelwa na booro kha bawele thukhu.
4. Shelani thimbanywa dzo hukalaho baweleni ya dzo omaho ni rithe lwa minete muthihi.
5. Kapulelani gwindi panini i no khou fhisa, nga lebula.
6. Musi hu tshi pupuma mapulo nga ntha, rembulusani dzikhiramphulethe.
7. Musi vhurumbu vhuvhili haho ho no vha na muvhala wa burauu ya musuku avhelani vhathu no shela sirapu.


Kha ri hwale

Vhalani risipi nga vhuronwane ni kone u fhindula mbudziso dzi no i kwama.

Thinganywa dzo omaho ndi dzifhio? Dzi hwaleni.




Duvha:



Thinganywa dzo nkalaho ndi dzifhio? Dzi nwaleni.


Panekuku dzi avhelwa vhatu nga ndilade?


Mulilo u re fhasi zwi amba mini?

--

U rembulusa zwi amba mini?

--

Buraunu ya musuku ndi mini?

--

U totela muṅo zwi amba mini?

--

Gwindi ndi mini?

--

Ni tea u ita mini musi no no shela thinganywa dzo nkalaho ngomu baweleni?




Kha ri n̄wale

Zwino n̄walani risipi ine na i funesa.

Talelani maiti othe a re  
kha risipi yaṅu na a re kha  
risipi ya khiramphethe.



Risipi ya \_\_\_\_\_

Thimbanywa


Kuitele


Zwishumiswa zwi no ṭoḍea




Kha ri ambe

- Ṭalutshedzani tshigwada tshaṅu risipi iyi nga u tevhekana hone.
- No shumisa maipfi a **khonadzeo** na a **ndaela** lungana?
- Maipfi o raliho a pfi ndi mamudi.

Lavhelesani maipfi a re mamudi.

Maipfi aya a ni vhudza mini?

Ri shumisa **nga** kha u sumbedza vhukoni, khonadzeo na kha u humbela thendelo.Ri shumisa **tea**, **fanela** na **mutshila-ni kha maiti** kha u sumbedza ndaela.

li

nga

tea

fanela

mutshila-ni kha maiti

kha



Ḑuvha:



Kha ri ḥwale

Wanani ni talele mamudi a re mafhungoni aya.  
Ro dzula ro ni itela ḵa u thoma.

Ni tea u ḑa na zwiambaro zwa u bambela uri ni bambele.

Bisi i nga kha ḑi takuwa tshikoloni nga 09:00.

Ni fanela u ḑa na mbuvha yaḥu.

Ni tea u ita tshuḥwahaya yaḥu ḑuvha ḵiḥwe na ḵiḥwe.

Ndi nga kha ḑi tamba bola matshelo.

A no ngo fanela u daha.

Ndi nga si tambe ḥamusi. Ndi tea u vhalela thesite.

Ndi nga ḥavhanya u ya tshikoloni ḥamusi?

Shelani fuḵauru baweleni.

Lalani no muma mulomo.



Kha ri ḥwale

Zwino fhedzisani mafhungo aya.

Ni songo

Ndi tea

Ni fanela

Vheyani


Ndi nga khaḑi





Kha ri ite nyito

Nwana muswa o thoma tshikoloni tsha hanu namusi. Mu thuseni uri a talukanye nzulele ya afha tshikoloni.



Kha ri ite nyito

Vhalani kutshimbilele nga vhuronwane. Ni kone u tshimbila ni tshi ya fhethu ho fhambanaho hu re kha pulane ya tshikolo. Musi no no wana afho fhethu, nwalani madzina aho kha mapa.

Kilasi ya Gireidi ya 4	Ndi kilasi ya u thoma kha tsha u ja.
Ofisi ya thohoyatshikolo	Musi vha tshi ya hone vha khonela kha tsha monde. Ndi lufhera lwa vhuvhili kha tsha u ja.
Thoi lethe	Musi a tshi tou dzhena nga gethe u fanela u khonela kha tsha monde. U do dzi wana kha lufhera lwa vhuṅa kha tsha u ja.
Mudavhi wa u tambela	Musi a tshi tou dzhena u fanela u khonela kha tsha monde a dzhena nga vothi li re kha tsha u ja.

Duvha:



Zwino olani mepe wa tshikolo tsha haṅu.

U ḡiphiṅa

Large empty rectangular box for writing.



Kha ri ṅwale

ṅwalani nga kutshimbilele kwa u bva getheni ḡa tshikolo ni tshi ya kiḡasini.



Four horizontal lines for writing.



Kha ri ṅwale


### Khethekanyo ya maipfi ÷

Paḡulani maipfi aya a bve madungo. Ni ṅwale tshivhalo tsha madungo a re kha ipfi afho tshibogisini. Musi no no fhedza, shumisani maipfi aya kha u vhumba mafhungo. A ṅwaleni kha bugu yaṅu ya ṅḡowedzo.

Zwi ḡivheni uri maipfi a u fhedzisela ndi mitshila.

mu/ḡi/ni	<input type="checkbox"/> 3	gumofulu	<input type="checkbox"/>	rahana	<input type="checkbox"/>	mbilwana	<input type="checkbox"/>
thavhani	<input type="checkbox"/>	ṡhanganyelo	<input type="checkbox"/>	shululela	<input type="checkbox"/>	ṅḡoukadzi	<input type="checkbox"/>
rengela	<input type="checkbox"/>	thusana	<input type="checkbox"/>	humisa	<input type="checkbox"/>	kwashékana	<input type="checkbox"/>
shumisa	<input type="checkbox"/>	ṅḡoulume	<input type="checkbox"/>	khulukadzi	<input type="checkbox"/>	mbudzana	<input type="checkbox"/>
vhalela	<input type="checkbox"/>	hamela	<input type="checkbox"/>	gukulume	<input type="checkbox"/>	dakalofulu	<input type="checkbox"/>

## Hune Jabu na Thivhu vha dzula hone



Lavhelesani tshifanyiso ni kone u ñwala maipfi a no khou țahela.

Kha ri ñwale

1. Thivhu u dzula ñuni i re na mutumbu wa țađa na țhanga .
2. Arali Thivhu a nga khonela kha tsha monde a nga kona u swika veneni ya .
3. Jabu u dzula ñuni i re na țhanga ya . O ima o sedza Thivhu.
4. Arali Jabu a nga khonela kha tsha monde tshañu. A dovha a khonela kha tsha .  
A nga renga zwițemembe henefho .
5. Musi Thivhu a tshi țođa u renga zwițemembe, u khonela kha tsha  getheni ła hawe ngauri  i kha tshandă tshawe tsha u ła.



# Mutambo wa tshifhinga – ndi nnyi ane a do wina.

- Kungulusani daisi.
- Tshimbudzani fuḷaga.
- Shumisani zwibulatshifhinga zwi re kha makumba matshena kha u vhumba fhungo.
- A no fhedza u thoma ndi ene muwini.



Shandulani zwivhumbeo zwa maiti o talelwaho nga fhasi.

## Thomani mafhungo a 9 - 17 nga Mulovha ndo ...

## MAGUMO

Shandulani zwivhumbeo zwa maiti o talelwaho nga fhasi.

## Thomani mafhungo a 27 - 34 nga Zwino ndi khou ...

## MATHOMO

## Thomani mafhungo a 1 - 8 nga Mugivhela u daho ndi do ...







Kha ri n̄wale

vha	1.	Ro _____ ri tshi tamba netibolo.
vhuya	2.	Ha ngo _____ a shumisa khomphiyutha.
ṭwa	3.	U _____ o eḁela.
ṭuwa	4.	Tshikolo tshi ḁo _____ tshi tshi bva zwenezwino.
tshi	5.	Ndi _____ vhala bugu ndi a takala.
athu	6.	Ha _____ vhala bugu a takala.
sokou	7.	O vha a tshi khou _____ ambaamba kha founu.
tou	8.	Ni _____ vhuya na tshuṅwahaya hayani.
ṭoḁou	9.	U _____ dzhena tshikolo yunivesithi o no phasa.
konou	10.	A _____ shuma sa muinzhiniara wa bvumo.
kha ḁi	11.	U _____ fhedzisa tshuṅwahaya yawe.
bva u	12.	U kha ḁi _____ fhedzisa tshuṅwahaya yawe.



Maiti a thikho ndi mathusi

A thusa maitimaanzeli kha u ṭhaphudza zwine a amba. A anzela u rangela maitimaanzeli mafhungoni.



1 vha, 2 vhuya, 3 ṭwa, 4 ṭuwa, 5 tshi, 6 athu, 7 sokou u, 8 tou, 9 ṭoḁou, 10 konou, 11 kha ḁi, 12 bva u

Zwino nangani ipfi ḁithihi kha tshiṅwe na tshiṅwe tsha zwibogisi zwi re na mivhala ni vhumbe mafhungo aṅu inwi muṅe.

Kha ri n̄wale Tangedzelani ipfi lone.

- Tshiṭaraṭa tsha Hadebe tshi devhula/tshipembe ha Tshiṭaraṭa tsha Mandla.
- Tshikolo tshi devhula/tshipembe ha Tshiṭaraṭa tsha Mandla.
- Sibadela tshi devhula/tshipembe ha Tshiṭaraṭa tsha Hadebe.

Zwino n̄walani phindulo yone.

Sibadela tshi kha tshiṭaraṭa tshifhio?	
Phakha i kha tshiṭaraṭa tshifhio?	
Tshiṭitshi tsha zwidzimamulilo tshi kha tshiṭaraṭa tshifhio?	
N̄walani mafhungo mararu nga hune zwithu zwa vha hone kha mepe uyu.	

Duvha:



Kha ri ambe

Zwino lavhelesani mepe u re kha siaṭari ili. Laedzani khonani yaṅu ṅdila dza u ya fhethu ho fhambanaho. Tshifhinga tshoṭhe ni mu laedze u thoma tshikoloni.

Tsumbo:

Mbudziso: Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko ṅṅa thungo ya tshipembe na buḷoko nthihi thungo ya vhukovhela Ndi khou ya ngafhi?

Phindulo: Ha dokotela wa maṅo



Kha ri ṅwale

Vhalani kutshimbilele ku tevhelaho. ṅwalani fhethu hune uyu muthu a khou ya hone kha kholomo i re kha tsha u ḷa. Shumisani mepe wonoyo muthihi.

Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko mbili thungo ya vhubvaḍuvha na buḷoko mbili thungo ya tshipembe.	Poswoni
Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko tharu thungo ya tshipembe na buḷoko tharu thungo ya vhukovhela.	
Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko tharu thungo ya vhubvaḍuvha.	
Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko tharu thungo ya devhula na buḷoko mbili thungo ya vhukovhela.	
Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko mbili thungo ya devhula na buḷoko nthihi thungo ya vhubvaḍuvha.	
Ndi khou ya fhethu hu re buḷoko mbili thungo ya tshipembe.	



Kha ri ite nyito

Nomborani zwifanyiso izwi zwi tshi tevhkana nga ngona ya kuitelwe kwa sangwetshi.



Kha ri nwale

Zwino nwalani risipi ni tshi sumbedza thimbanywa dzine na tea u vha nadzo.



## U ITA SANGWETSHI YA BOJORO YA NDUHU NA MIOMVA

### Thinganywa


Shumisani zwifanyiso zwe na nombora kha u n'wala kuitele kwa sangwetshi ku tshi tevhkana nga ngona.

### Kuitele

1	
2	
3	
4	
5	



Kha ri ite nyito

- 1 Gerani thoyi dza penisela kha masiaṭari a zwigeriwa a re murahu ha bugu.
- 2 Gerani thoyi ya penisela kha mitaladzi midenya i re nga nṅa.
- 3 Petani ni tshi tevhedza mitalo yo ṭhukukanyiwaho.
- 4 Petululani thoyi ya penisela ni ḡodze guḡuu.
- 5 Imani guḡuu i ome.
- 6 Dzhiani penisela. Pombani lubambiri lutshena lwa nga fhasi lwa thoyi ya penisela ni tshi monisa kha penisela nga nṅa, 1 cm u bva kha ṭhoho ya penisela.
- 7 I fareni no khwaṭhisa ni pombe nga theiphi.



## U diṭola

Ndi a kona	😊	☹️
u vhala maṅwalwa a mafhungomatsivhudzi, tsumbo, tshati ya mutsho.		
u ṅwala maṅwalwa a mafhungomatsivhudzi.		
u anetshela mafhungomatsivhudzi a no bva tshiṭorini.		
u ṅwala tshiṭori.		
u ṅwala ṭhalutshedzo ya mubvumbedzwa.		
u vhala na u pfesesa mulaedza wa lungano.		
u ṅwala lungano.		
u shumisa maṭaluli.		
u vhambedza zwithu sa tshihulwane, tshihulwanesa, tshihulwanesesa.		
u shumisa masalamuṅe (ene kana tshone).		
u shumisa masala a vhuṅe (tshaṅu na tshanga).		
u shumisa masalamasumbi (izwi na izwo).		
u topola ṅefhungo na tshiitwa mafhungoni.		
u shumisa ḡiti ḡi re ḡone ḡi no yelana na ṅefhungo.		
u ṅea vhunzhi ha zwithu hu re hone.		
u ṅea mafhambanyi a maipfi.		
u shumisa tshifhinga tsho fhiraho.		
u shumisa tshifhinga tshi ḡaho.		
u shumisa tshifhinga tsha zwino.		
u topola tshaka dzo fhambananaho dza maiti, maitimaanzeli, maitimapfukeli, maiti a sa pfukeli.		
u ṅea maitimatikedzi na a si matikedzi.		
u topola maiti a stetivi (mabulanzulele).		
u shumisa maitimapfukeli na a si mapfukeli nga ṅḡila yone.		
u shumisa maiti a thikho nga ṅḡila yone.		
paḡulani maipfi a bve madungo.		





Kha ri ambe

Ambani wa khonani yaṅu nga tshiṭori tshine na ḡo n̄wala. Ni n̄wale mihumbulo yaṅu kha mepe wa mihumbulo.



Diiteleni bugu yaṅu. Gerani siaṭari li tevhelaho ni ite bugu. Gerani kha mitaladzi yo ṭhukhukanyiwaho. Petani siaṭari kha mitalo. N̄walani dzina la bugu kha khavara. N̄walani dzina laṅu nga fhasi ha dzina la bugu ngauri ndi inwi muṅwali wa tshiṭori. Olani tshifanyiso kha khavara. Zwino n̄walani tshiṭori tshaṅu buguni.




KHAVARA YA NGA MURAHU



MALUGANA NA MUÑWALI

Nwalani dzina ļaņu



Miņwaha yaņu

Hune na dzula hone

8

Liga ļa 4: gerani kha mutalo nga murahu ha musi no sitepulara bugu yaņu.

KHAVARA

Olani tshifanyiso hafha.



Nwalani dzina ļa bugu hafha.

Nwalani dzina ļaņu hafha (Ndi inwi muñwali).

1

Liga ļa 1: peļani kha mutalo wa zwiłthoma.

5

Isani phanda na tshiřori tshaņu hafha.



Olani tshifanyiso hafha.

7

Nwalani mutumbu wa tshiřori hafha.



Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.

Thomani u n̄wala tshiṭori tshaṅu inwi muṅe hafha.

Four horizontal blue lines for writing.

2

Fhedzisani tshiṭori tshaṅu.



Four horizontal blue lines for writing.

7

3

Four horizontal blue lines for writing.



Isani phanḁa na tshiṭori tshaṅu hafha.

Olani tshifanyiso hafha.

9

Four horizontal blue lines for writing.



Nwalani uri hu bvelela mini magumoni a tshiṭori.

Olani tshifanyiso hafha.

# Dikishinari yanga



A

a





B

b





C

c





D

d



# Dikishinari yanga



E  
e

Blank writing area with four horizontal lines.

Blank writing area with four horizontal lines.



F  
f

Blank writing area with four horizontal lines.

Blank writing area with four horizontal lines.



G  
g

Blank writing area with four horizontal lines.

Blank writing area with four horizontal lines.



H  
h

Blank writing area with four horizontal lines.

Blank writing area with four horizontal lines.

# Dikishinari yanga



I

i





J

j





K

k





L

l



# Dikishinari yanga



M  
m





N  
n





O  
o





P  
p



# Dikishinari yanga



Q

q





R

r





S

s





T

t



# Dikishinari yanga



U  
u

Blank writing lines for uppercase U and lowercase u.

Blank writing lines for uppercase Y and lowercase y.

Y  
y



V  
v

Blank writing lines for uppercase V and lowercase v.

Blank writing lines for uppercase Z and lowercase z.

Z  
z



W  
w

Blank writing lines for uppercase W and lowercase w.

Blank writing lines for uppercase X and lowercase x.









X  
x

Blank writing lines for uppercase X and lowercase x.

Blank writing lines for uppercase Y and lowercase y.

Please see page 133 for instructions on how to make these pencil toppers.





Seven vertical lines for writing on a yellow background.

Seven vertical lines for writing on a brown background with a white polka-dot pattern.



